

# DIPALO KA SETSWANA

Buka 1  
Kgweditsharo  
1 & 2



DIPALO KA SETSWANA – Mophato 3 Buka 1

ISBN 978-1-4315-0011-6



**basic education**  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Leina:

Ttelase:



ISBN 978-1-4315-0011-6



MATHEMATICS IN SETSWANA  
GRADE 3 – BOOK 1  
TERMS 1 & 2  
ISBN 978-1-4315-0011-6  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
13th Edition

1 2 3 4

# Diteng

No.	Setlhogo	Ts.
1	Bala, tlhaola o bo o bontsha!	2
2	Go bala go go botlhale	4
3a	Dipalo tse di mo keriting	6
3b	Dipalo tse di mo keriting (tsweletso)	8
4	Kemopalo	10
5	Go tlhakanya le go ntsha	12
6	Sebedi le dihalofo	14
7	Dipalophatlo	16
8	Go tlhaola tšelete	18
9	Diphethene	20
10	Dibolo, mabokoso le disilintara	22
II	Thala, naya leina mme o bapise dibopego tsa matlhakoremabedi	24
12	Nako e a feta	26
13	Go lekanyetsa bolele	28
14	Mothamo (maemo)	30
15	Go bereka ka mmase (boima)	32
16	Tiriso ya tshedimosetso	34
17	Bapisa mme o tlhomaganye dipalo	36
18	Kemopalo ya go qq	38
19	Go baya masome mmogo fa re tlhakanya go fitlha go qq	40
20a	Tlhakanya mo molapalong	42
20b	Tlhakanya mo molapalong (tsweletso)	44
21a	Ntsha mo molapalong	46
21b	Ntsha mo molapalong (tsweletso)	48
22	Ke nako ya moletlö	50
23	Go bala go fitlha go 200	52
24	Ikatise ka bo5	54
25a	Bala ka bo2	56
25b	Bala ka bo2 (tsweletso)	58
26	Tšelete maloba le jaanong	60
27	Bala ka bo3	62
28	Ke eng se tlang ka bo4?	64
29	Diphethene kgotsa dipaterone mo dipalong	66
30a	Arola	68
30b	Arola (tsweletso)	70
31	Dipalophatlo	72
32	Ke ka ga nako	74

No.	Setlhogo	Ts.
33	Ntlha ya 200	76
34	Go dira ka ditlhophpha tsa dipalo	78
35a	Go baya masome mmogo le go a aroganya	80
35b	Go baya masome mmogo le go a aroganya (tsweletso)	82
36	Leeto go ya kwa ngakeng ya memo	84
37a	Tlhakanya le kopanya	86
37b	Tlhakanya le kopanya (tsweletso)	88
38	E rarabolole!	90
39	Bala o bo o balela	92
40	Go lekanyetsa ka disentimitara	94
41	Ntlha ya 300	96
42	Go tlhakanya le go ntsha ka bo 100	98
43	Ntlha ya 400	100
44	Go kala	102
45	Ntlha ya 500	104
46	Tsweletso ya go tlhakanya le go ntsha	106
47	Tlhokotsa bokgoni jwa gago	108
48	Tekatekano	110
49	Go aga go fitlha go 500	112
50	Go atisa le go arola (10)	114
51	Bala ka bo2	116
52	Dira tselana ka dithaele	118
53	Ka bo5 go fitlha ka 500	120
54	Go dira ka nako	122
55	Bala ka bo3 le bo4	124
56	Bala ka bo50	126
57	Dipalophatlo: dihalofo le dikotara	128
58	Dipalophatlo: dihalofo, nngwetharong le nngwetharong	130
59	Dipalophatlo: nngwethanong	132
60	Dilwana tsa matlhakoremamaro (3D)	134
61	Go ntifatsa gabedi le go hafola	136
62	Gabedi le halofo gape	138
63	Baya ka ditlhophpha o bo o kopanya	140
64	Boithabiso jwa Matesisi	142
	Tse-di-segeletsweng 1	
	Tse-di-segeletsweng 2	



Mme Angie Motshekga,  
Tona ya Lefapha  
la Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,  
Motlatsona wa  
Lefapha la Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe bana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa Tona ya Lefapha la Thutotheo, Mme Angie Motshekga le Motlatsona wa Lefapha la Thutotheo, Ng. Reginah Mhaule.


Dibukatiro tsa Rainbow ke phitlhelelo nngwe ya Lefapha la Thutotheo e e lebisitsweng mo go tokafatseng bokgoni jwa barutwana ba Aforikaborwa ba mephato e merataro ya ntlha jaaka e le maikaelelomagolo a Lenaneotiro la Puso. Porojeke e, e etleeditswe ke Lefapha la matlotlo la Bosetshaba. Ketleetso e, e kgontshitse Lefapha go kwala le go rebola dibukatiro tse mo dipuong tsotlhe tsa semmuso kwa ntle go tuelo epe.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona o tlaa e itumelela mmogo le bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

Mophato 3



# Matesi i KA SETSWANA

Buka e, ke ya ga:



SETSWANA

Buka  
I



Letlha:


.....

Kgweditsharo |



Ke dinaledi di le kae?

Bapanya dikarabo.



Fopholetsa gore ke dinaledi di le kae. \_\_\_\_\_

Jaanong di bale. \_\_\_\_\_



**Batla mofenyi!**

Ke mang yo o fopholeditseng sentle?

Tlatsa maina a lona le dikarabo mo lenaneong le.


Leina				
Fopholetsa				
Palo e e badilweng				
Pharologano magareng ga phopholetso ya gago le palo ya gago				




Ditsela tsa go bala. Re thusé go e kwala.



Ke badile  
I ka I.



I, 2, 3, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Ke badile  
ka bo2.



Ke badile  
ka bo5.



5, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Morago  
ka bol0.



### Kwala dipolelopalo

Bala palogotlhe ya dinaledi  
tse dikgolo le tse dinnye mo setshwantshong se se mo  
tsebeng ya 2. Di kwale ka mekgwa e mebedi.

Kgolo      nnye      jaana

$$\star + \star = \underline{\quad}$$

le jaaka polelopalo.

$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad} \quad \text{kgotsa} \quad \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

Fa o tlhakanya dipalo  
dingwe le dingwe tse pedi  
ga go kgathalesege gore  
tatelano ya tsona ke efe.

$$\star + \star = \underline{\quad}$$



Teacher:  
Sign:  
Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2



Letsha:


Kgweditsharo |



## Go bala go go botlhale

Bala maphutshe

Batla tsela e e bonolo ya go a bala!



Karabo: \_\_\_\_\_



## Go paka maphutshe


Maphutshe a le lesome a tsena mo kgetseng e le nngwe.



O kgona go tlasa dikgetse di le kae ka maphutshe? \_\_\_\_\_

Ke maphutshe a le makae go feta? \_\_\_\_\_

Ke maphutshe a le makae a a tlhokegang gape go tlatsa kgetse  
e le nngwe gape? \_\_\_\_\_



Go tswa go + go ya go × (tlhakanya go ya go katiso)

Feleletsa dipolelopalo.

Sekao:

$$10 + 10 + 10 + 10 = 40 \Rightarrow 4 \text{ setlhophpha tsa } 10 = 40 \Rightarrow 4 \times 10 = 40$$



a.  $10 + 10 + 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\underline{\hspace{2cm}} \text{ ditlhophpha tsa } 10 = \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$



b.  $10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\underline{\hspace{2cm}} \text{ ditlhophpha tsa } 10 = \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$



Diatla le menwana



Diatla di le kae? \_\_\_\_\_ Menwana e le mekae? \_\_\_\_\_

Kwala karabo ya gago ka ditsela di le 2.

$$\underline{\hspace{2cm}} \text{ ditlhophpha tsa } 10 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ le } \underline{\hspace{2cm}} \times 10 \underline{\hspace{2cm}}$$



Teacher: Sign:
Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3a



Letihā:

Kgweditharo |



### Dipalo tse di buang

Bala mme o bue dipalo tsotlhe go tswa go 1 – 100. Supa fa o ntse o ya.

1	2	3	4	5	6		8	9	10
II									
						27			
				34					
41									
					55				
			63						
71									
						86			
				94					100



- Kwala nomore e e tlhaelang mo bolokong bo bongwe le bo bongwe jo bo botala jwa legodimo.
- Kwala dinomore tse dingwe.
- Dipalo tse di serolwana ke dipalo tsa mofuta mang?




### Kwala dipalo ka mafoko

90	masomearobongwe	41	
77		56	
14		65	



Go bala le go khalara

Ipaakanyetse go bala mmala!



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I0
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	50
5I	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6I	62	63	64	65	66	67	68	69	70
7I	72	73	74	75	76	77	78	79	80
8I	82	83	84	85	86	87	88	89	90
9I	92	93	94	95	96	97	98	99	100

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I0
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	50
5I	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6I	62	63	64	65	66	67	68	69	70
7I	72	73	74	75	76	77	78	79	80
8I	82	83	84	85	86	87	88	89	90
9I	92	93	94	95	96	97	98	99	100

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I0
2I	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	50
5I	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6I	62	63	64	65	66	67	68	69	70
7I	72	73	74	75	76	77	78	79	80
8I	82	83	84	85	86	87	88	89	90
9I	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Bala o bo o khurumetsa  
bo10.

Bala le go khurumetsa bo5  
go tswa go 0 – 100.

Bala o bo o khurumetsa  
bo2.

Bala ka bo10 go tswa  
go 10 go ya go 100.

Bala ka bo5 go tswa  
go 5 go ya go 100.

Bala ka bo2 go tswa  
go 2 go ya go 100.

Kwala bo10 go ya go 100.

Kwala bo5 go ya go 80.

Kwala bo2 go ya go 50.



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3b

Letlhah:



L

etlhah:


Kgveditharo |

## Dipalo tse di mo keriting (tsweletso)



Batla dipaterone

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	55	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Tshwaya bo10 botlhe.

Tshwaya bo5 botlhe.

Tshwaya bo2 botlhe.

Kwala dipalo tsa ntlhah tse 20 tse di mo dipateroneng tsa 2 le 5.

---

---

---

---



## Go bala diphethene kana dipaterone

Tlatsa dinomore tse di tlogetsweng.

0; 10; 20; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 50; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 80; \_\_\_\_\_; 100; \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_; 130; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 160; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 200

0; 5; 10; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 25; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 40; \_\_\_\_\_; 50; 55; \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_; 70; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 85; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 100

0; 2; 4; 6; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 12; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 18; \_\_\_\_\_; 22; 24; \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_; 30; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 36; 38; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 46; \_\_\_\_\_;

0; \_\_\_\_\_; 8; \_\_\_\_\_; 16; 20; \_\_\_\_\_; 28; \_\_\_\_\_; 36; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_;  
52; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 64; \_\_\_\_\_; 72; \_\_\_\_\_; 80

0; \_\_\_\_\_; 10; \_\_\_\_\_; 20; \_\_\_\_\_; 30; \_\_\_\_\_; 40; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 55;  
60; \_\_\_\_\_; 70; 75; \_\_\_\_\_; 85; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 100

0; 3; \_\_\_\_\_; 9; \_\_\_\_\_; 15; 18; \_\_\_\_\_; 24; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 33; \_\_\_\_\_; 39;  
\_\_\_\_\_; 45; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 54; 57; \_\_\_\_\_; 63; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 72; 75



4



Letihā:

Kgweditharo |



Go bontsha dipalo tsa gago

Sega dikaratapalo go tswa mo Papetlaneng ya Tse-di-segeletsweng ya I.  
Dirisa dikarata go aga dipalo tse.

1q

43

6q

54


35

1 0

q




1q



1 0  
q

$$10 + q = 1q$$

43



1 0  
1 0  
1 0  
1 0  
3

$$40 + 3 = 43$$

Jaanong itirele yona mabapi le dipalo tse, o dirisa Tse-di-segeletsweng I.


54

35

6q

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Go kwala dipalo tse.

Re go diretse ya ntlha.

Gape re ka nna ra  
re bonngwe ba le q.

Iq	IO + q	lesome le le I + metso e le q	Lesomerobongwe
43			
69			
54			
35			
21			
73			
44			
32			
89			
17			
95			
56			
68			
67			



Kwala dipalo tsa ntlha tse tlhano, mo theiboleng, go ya ka tatelano go tloga ka e nnyennye go fitlha ka e kgolokgolo.


\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_

Teacher:
Sign:
Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||

5



Letihla:

## Go tlhakanya le go ntsha




### Setolo sa ga Lebo

Mo mosong Lebo o na le dipakete di le 19 tsa diapole.

Ka nako ya dijo tsa motshegare o setse ka dipakete di le 13.

a. Lebo o rekisa dipakete di le kae? \_\_\_\_\_

b. Kwala karabo ya gago jaaka polelopalo.  
\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_



Kwala polelopalo e nngwe go bontsha karabo e e tshwanang.

$$15 - 9 = 6 \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}}$$



### Poeletso ya palo

Kwala dikarabo.

$$1 + 2 = 3$$

Dirisa ...  
+ - =


$10 + 5 =$ <input type="text"/>	$11 + 6 =$ <input type="text"/>	$14 - 9 =$ <input type="text"/>	$14 - 8 =$ <input type="text"/>
$11 + 5 =$ <input type="text"/>	$17 + 2 =$ <input type="text"/>	$19 - 7 =$ <input type="text"/>	$14 - 5 =$ <input type="text"/>
$12 + 6 =$ <input type="text"/>	$3 + 13 =$ <input type="text"/>	$16 - 5 =$ <input type="text"/>	$16 - 13 =$ <input type="text"/>
$17 + 2 =$ <input type="text"/>	$4 + 15 =$ <input type="text"/>	$15 - 10 =$ <input type="text"/>	$19 - 7 =$ <input type="text"/>



5  9  14

Dikao tsa lelapa le la dipalo ke tse.

$9 + 5 = 14$	$5 + 9 = 14$
$\underline{14} - 9 = 5$	$14 - 5 = 9$



A o kgona go bona malapa otlhé a dipalo a 14?

$1 + 13 = 14$	$13 + 1 = 14$	$14 - 1 = 13$	$14 - 13 = 1$
$2 + 12 =$			
$3 + 11 =$			
$4 + 10 =$			
$5 + 9 =$			
$6 + 8 =$			
$7 + 7 =$			



Ké ya go dira jalo  
ka 12.

12

$1 + 11 = 12$			
$2 + 10 = 12$			
$3 + 9 = 12$			
$4 + 8 = 12$			
$5 + 7 = 12$			
$6 + 6 = 12$			



Teacher:  
Sign:  
Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

b



Letlha:

Kgweditsharo I

## Sebedi le dihalofo

A o a gopola?


2 ke halofo ya 4

20 ke halofo ya 40






4 ke 2 gabedi

40 ke 20 gabedi

Re ka bontsha seno mo sethalong ...



Go batla sebedi kgotsa dihalofo



Kgwetlho

Batla halofo e le nngwe ya 3.

Bontsha jaaka palo kgotsa leinapalo.  
Sethalo kana setshwantsho se ka go thusa.




Ntsifatsa palo gabedi o dirisa molapalo.  
O filwe sekao sa ntsha.

4 Gabedi

+


$$= \boxed{8}$$



5 Gabedi

+


$$= \boxed{\phantom{00}}$$



20 Gabedi




$$= \boxed{\phantom{00}}$$



40 Gabedi

+

$$= \boxed{\phantom{00}}$$



Feleletsa tse di latelang

- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| a. 1 Gabedi  | <input type="text" value="2"/> |
| b. 6 Gabedi  | <input type="text"/>           |
| c. 10 Gabedi | <input type="text"/>           |
| d. 30 Gabedi | <input type="text"/>           |
| e. 50 Gabedi | <input type="text"/>           |



Feleletsa tse di latelang

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. Ripa kgotsa hafola 6  | <input type="text" value="3"/> |
| b. Ripa kgotsa hafola 8  | <input type="text"/>           |
| c. Ripa kgotsa hafola 14 | <input type="text"/>           |
| d. Ripa kgotsa hafola 60 | <input type="text"/>           |
| e. Ripa kgotsa hafola 70 | <input type="text"/>           |



7




Letlhao:

Kgweditlhao I

## Dipalophatlo


Khalara kotara e le nngwe ya dibalunu ka bohibidu  
mme tse di setseng ka botala jwa legodimo

Khalara halofo e le lengwe ya lebokoso le lehibidu.




Lebelela dibopego. Tshwaya dibopego tse  
di bontshang dihalofo.


Khalara halofo e le nngwe ya sebolepego  
sengwe le sengwe se se kgaogantsweng ka dihalofo.






Lebelela dibopego. Tshwaya dibopego tse di bontshang dikotara.

Khalara kotara e le nngwe ya sebolepego sengwe le sengwe se se kgaogantsweng  
ka dikotara.








Khalara halofo ya dibopego. Halofo ya palo ya dibopego ke eng?



Khalara kotara ya dibopego. Kotara ya palo ya dibopego ke eng?



Kwala jaaka palophatlo.




dihalofo






dikotara




Thala dibopego tse dingwe go dira gore halofo nngwe le nngwe e lekane.



Thala dibopego tse dingwe go dira gore kotara nngwe le nngwe e lekane.



8



Letlha:

.....

## Go tlhaola tšhelete



**Kwa setokofelengl!**

MmaLubisi o bala le go tlhaola tšhelete go tswa mo setlhopheng.



Fopholetsa palogotlhе ya tlhwatlhwа. R \_\_\_\_\_

Bala tšhelete. R \_\_\_\_\_

Bapanya  
diphopholetso le  
dipalogotlhе.



**Go boloka tšhelete**


Gugu o bolokela para ya ditlhako e e jang R89.  
Go fitlha gajaana o na le halofo ya tlhwatlhwа.  
O tlhoka bokae gape?  
Kwala polelopalo go bontsha karabo ya gago.



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Kwa bankeng

Maria o tlhaola madi a dipampiri ka diphaele tsa 5.

O na le madi a dipampiri a a setseng.

Kwala dipalogotlhhe tsa setshwantsho se sengwe le se sengwe.



Tlhwatlhwa

	R _____
	R _____
	R _____



## Kgwetlhlo

Leeto go ya kwa serapeng sa diphologolo

Bagolo le bana ba ya kwa serapeng sa diphologolo.

Ba reka ditekete tsa R90.

Bana ba bakae? \_\_\_\_\_

Bagolo ba bakae? \_\_\_\_\_

A go na le karabo e nngwe?

Bagolo \_\_\_\_\_ Bana \_\_\_\_\_



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_



Letihā:

.....



## Diphethene

Dirisa boto e ya dipalo ya 200 go araba dipotso.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I0
I1	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3I	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4I	42	43	44	45	46	47	48	49	50
5I	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6I	62	63	64	65	66	67	68	69	70
7I	72	73	74	75	76	77	78	79	80
8I	82	83	84	85	86	87	88	89	90
9I	92	93	94	95	96	97	98	99	I00
I0I	I02	I03	I04	I05	I06	I07	I08	I09	I10
I1I	I12	I13	I14	I15	I16	I17	I18	I19	I20
I2I	I22	I23	I24	I25	I26	I27	I28	I29	I30
I3I	I32	I33	I34	I35	I36	I37	I38	I39	I40
I4I	I42	I43	I44	I45	I46	I47	I48	I49	I50
I5I	I52	I53	I54	I55	I56	I57	I58	I59	I60
I6I	I62	I63	I64	I65	I66	I67	I68	I69	I70
I7I	I72	I73	I74	I75	I76	I77	I78	I79	I80
I8I	I82	I83	I84	I85	I86	I87	I88	I89	I90
I9I	I92	I93	I94	I95	I96	I97	I98	I99	200



Dirisa boto ya dipalo ya 200 go feleletsa dipalo tse di latelang tse nne mo diphetheneng tse tsa dipalo. Morago o khalare phethene mo botong ya dipalo.

I05, I10, I15, _____	87, 90, 93, _____
36, 40, 44, _____	184, 186, 188, _____
70, 65, 60, _____	138, 135, 132, _____
180, 176, 172, _____	14, 12, 10, _____



Kwala dipalo tse di latelang mo phetheneng nngwe le nngwe.  
Morago o khalare phethene. O lemoga eng ka ga dipalo tse di fifaditsweng  
ka mmala o o tshwanang?

Go bala ka botlhano

		5		10	

Go bala ka bopedi

	2	4				

Go bala ka botharo

	3	6				

Go bala ka bolesome


						10



Atolosa phethene









Teacher:  
Sign:  
Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


10



Letsha:

Kgwenditharo I

## Dibolo, mabokoso le disilintara



Sekeltsa mabokoso ka botala jwa legodimo, dibolo ka bohibidu le disilintara ka botala jwa tlhaga.



Khalara karabo e e nepagetseng.



Lebokoso

diselaete      Dirolo




Silintara

diselaete      Dirolo



Bolo

diselaete      Dirolo



Khalara karabo e e nepagetseng.



losi lo lo tshekeletsa

Losi lo lo  
tlhamaletseng



losi lo lo tshekeletsa

Losi lo lo  
tlhamaletseng




losi lo lo tshekeletsa

Losi lo lo  
tlhamaletseng



losi lo lo tshekeletsa

Losi lo lo  
tlhamaletseng



losi lo lo tshekeletsa

Losi lo lo  
tlhamaletseng



losi lo lo tshekeletsa

Losi lo lo  
tlhamaletseng



losi lo lo tshekeletsa

Losi lo lo  
tlhamaletseng



losi lo lo tshekeletsa

Losi lo lo  
tlhamaletseng



Bua gore a kgwele e kwa morago, kwa pele ga, fa thoko kgotsa kwa godimo ga lebokoso.



kwa  
morago

fa pele ga

fa thoko  
ga

kwa godimo  
ga



kwa  
morago

fa pele ga

fa thoko  
ga

kwa godimo  
ga



kwa  
morago

fa pele ga

fa thoko  
ga

kwa godimo  
ga



kwa  
morago

fa pele ga

fa thoko  
ga

kwa godimo  
ga



Teacher:  
Sign:  
Date:



Letlha:

## Kgweditharo |



Thala dibopego

Khutlotharo

Sediko


Sekwere

Khultonnetsepa




Bala dibopego

Bala gore ke dibopego di le kae tse di tshwanang le tse o ka di bonang mo setshwantshong.





Khalara didiko tsotlhhe ka bohibidu,  
didiko tse dinnye botala jwa tlhaga;  
dikhutloharo tse dikgolo botala jwa legodimo, dikhutloharo  
tse dinnye mmala wa namune; dikwere tse dikgolo boserolwana,  
dikwere tse dinnye phepole; dikhutlonnetsepa tse dikgolo bohunou,  
dikhutlonnetsepa tse dinnye ka bopinki.



### Ke matlhakore a le makae?

Sebopego se sengwe le se sengwe se na le matlhakore a le makae?

Kwala palo mo bolokong. **Re go diretse e le nngwe.** A matlhakore a tlhamaletse kgotsa a tshekeletsa?

Khalara karabo e e nepagetseng.

tlhamaletse	tshekeletsa	tlhamaletse	tshekeletsa	tlhamaletse
tlhamaletse	tshekeletsa	tlhamaletse	tshekeletsa	tlhamaletse

Teacher: \_\_\_\_\_  
 Sign: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_

12

Letihā:



## Nako e a feta



Go buisa nako

Ditshupandako tse di bontsha nako mang?



ura ya \_\_\_\_\_

ura ya \_\_\_\_\_

ura ya \_\_\_\_\_

ura ya \_\_\_\_\_



Tlola go dikologa tleloko

Thusa Pebanyana go bala metsotso ka bo5.

Simolola kwa go 12. Dikologa tsela yotlhe.



O bala metsotso e mekae? \_\_\_\_\_

Go metsotso e mekae mo ureng e le l? \_\_\_\_\_



Go kwala nako

Thala diatla go bontsha dinako.



kotara morago ga ura ya 6 seripa morago ga ura ya 8 kotara go ya ureng ya 11 halofo morago ga 5



Tumi o tsamaya ka maoto go ya sekolong.



O tswa kwa gae.



O fitlha kwa sekolong.

Tumi o tsaya lobaka lo lo kae? \_\_\_\_\_



Letsatsi la go baka

Maria o baka borotho.



Borotho bo tsena  
mo ontong.



Borotho  
bo a tswa.



Borotho bo bakiwa diura di le \_\_\_\_\_.



Kgwetlho

Mo nakong gabedi

a. Fetolela diura go metsotso.

Diura	1	2	4	8
Metsotso	60			

Ke kgona go bona phethene.



b. Jabu o tsaya metsotso e le 45 go tsena kwa sekolong. Tumi o tsaya nako eo gabedi.

Tumi o tsaya diura di le kae go fitlha kwa sekolong? \_\_\_\_\_

Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||




13



Letlha:

Kgweditharo |

## Go lekanyetsa boleele



Matlhakore otlhe  
a khutlotharo  
e fa a le mmogo  
a boleele jwa  
diphensele di le 3.

Matlhakore otlhe  
a sekwere se  
fa a le mmogo  
a boleele jwa  
diphensele di le 4.



Ke ipotsa gore  
khutlonnetsepa  
e boleele le  
bophara jo bo  
kana kang.


Khutlonnetsepa e boleele jwa diphensele di le kae?



Khutlonnetsepa e bophara jwa diphensele di le kae?



boleele



bophara

O dirisitse diphensele jang go bala?




Boleele jo bo sa itseweng


- a. O tlhoka mela e **mehibidu** e le mekae go khurumetsa mola o montsho?



- b. O tlhoka mela e **mehibidu** e le mekae go dikologa khutlonnetsepa?



- c. Ke efe e e telele, tsela e e kwa godimo kgotsa tsela e e kwa tlase, kgotsa di a lekana?




Karabo \_\_\_\_\_

Goreng? \_\_\_\_\_



Teacher:  
Sign:  
Date:



14

## Mothamo (maemo)




Ke setse ke tshetse maswana a  
le mane mo koping.

Ke dikopi di le kae gape tse di tlāa  
tlatsang seduti?



Ke dikopi tsa metsi di le kae tse di mo seduting? Ke dikopi di le kae gape  
tse re di tlhokang go tlatsa seduti?


a.



Mo seduting

Batla gape

b.



Mo seduting

Batla gape

c.



Mo seduting

Batla gape

d.



Mo seduting

Batla gape


e.



Mo seduting

Batla gape


f.




Mo seduting



Kwala dikgala tse di mo jekeng e ya tekanyetso. Re go bontshitse sekgala sa 5.



Fa kopi e le nngwe e tlatsa jeke go fitlha mo "bogareng", o tlhoka dijeke di le kae go tlatsa jeke go fitlha mo go:

- a. 4 \_\_\_\_\_
- b. 6 \_\_\_\_\_
- c. 8 \_\_\_\_\_
- d. 10 \_\_\_\_\_



Tshwaya diduti tse di tsholang litara e le I ya seeledi.













Teacher:  
Sign:  
Date:

15

Letihā:



## Go bereka ka mmase (boima)



A re lekanyetseng bokete!



Go bona boima jwa rona, gore re **bokete** kgotsa **bofeto** bo le bokae, re dirisa sekale.

Re lekanyetsa bokete ka **dikilogeramo**. Re dirisa khutshwafatso e: kg. Ke mang yo o begang go gaisa?



41 kg



38 kg



41 kg



42 kg





39 kg



Re dirisa sekale sa go balansa go lekanyetsa mmase.



Mo sekaleng se, diapole ka bobedi di bega go lekana.



Araba potso ka go kwala a kgotsa b.

Ke mo sekaleng sefe mo apole e tala e leng boketenyana go na le apole e khibidu?

Ke mo sekaleng sefe mo apole e tala e leng botlhofonyana go na le apole e khibidu?




Lekanyetsa dikale.

Re go diretse ya ntliha.



Ditena tse pedi di bega go tshwana le dibolo di le nne.

Thala gore ke ditena di le kae kgotsa dibolo di le kae tse o di tlhokang go dira gore dikale tse di balanse.




Fa morwalo o le mongwe e bega dikilogramo di le 3. Merwalo e le 2 le 3 e tlaa bega bokae?


- 2 \_\_\_\_\_ kg
  - 3 \_\_\_\_\_ kg
  - A nka kguna go lekanyetsa merwalo e le 4 ka nako e le nngwe mo sekaleng se sa khitshini? Goreng? \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



Tshwaya diduti tse di tshotseng kilogramo e le.



16



Letlhao:



## Tiriso ya tshedimosetso

Ditlhako mo tlelaseng



Buisa kgang.

Thabo: A, Mohumagadi! Jack ke dimo! O rwala ditlhako tsa saese ya 6!

Mme Khoza: Go ntse jalo! Ee, Thabo, se segolo mo ngwaneng wa dingwaga di le robongwe! O rwala ditlhako tsa saese mang, Thabo? Ba bangwe mo tlelaseng ba rwala disaese mang? A re direng patlisiso!

Baithuti ba bitsa disaese tsa bona, bongwe ka bongwe.

Mme Khoza o kwala disaese mo patitshokong.


Mme Khoza: Bala, morago o kwale gore ke di le kae tsa saese e nngwe le e nngwe mo lenaneong.

2	2	3	1	2	3	1	4	3	2	3
2	3	2	6	2	2	3	3	3	4	3
4	2	2	3	3	5	3	2	2	2	1
1	1	2	4	2	3	2	3	4	2	4
4	3	2	2	3	1	2	2	1	4	3

Tlatsa lenaneo le le fa tlase.

Disaese tsa ditlhako tse di mo tlelaseng

Saese 1	Saese 2	Saese 3	Saese 4	Saese 5	Saese 6



Jaanong thala kerafo ya setshwantsho.



= moithuti a le mongwe

Saese 1	Saese 2	Saese 3	Saese 4	Saese 5	Saese 6



Jaanong araba dipotso tse.

- Bontsi jwa baithuti bo rwala setlhako sa saese \_\_\_\_\_.
- Palo e e kwa tlase e rwala saese \_\_\_\_\_.
- Bana ba le \_\_\_\_\_ ba tsere karolo mo patlisisong.



Jaanong wena?

Batlisia gore wena le tsala ya gago le rwala disaese dife!

- Dira ka ditlhophpha tsa 6 go ya go 8.
- Kokoanya tshedimosetso.
- Kwala palo ya disaese tsa ditlhako mo theiboleng.
- Bapisa dikarabo le ditlhophpha tse dingwe.



Teacher:
Sign:
Date:


17

Letlhah:

## Bapisa mme o tlhomaganye dipalo

75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ke palo efe e e tl Lang  
pele ga 84? Ke palo  
efe e e tl Lang morago  
ga 84?



Ke palo efe e e  
magareng ga 88 le  
90?




Tlatsa dipalo tse di tlogetsweng.

51																			
71																			
																			100

Dirisa boto ya dipalo go araba dipotso.

- Ke palo efe e e tl Lang pele ga 68? \_\_\_\_\_
- Ke palo efe e e tl Lang morago ga 68? \_\_\_\_\_
- Kwala dipalo di le tlhano tse dinnye mo go 71. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_
- Kwala dipalo di le tlhano tse dikgolo mo go 71. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_
- Kwala dipalo tse di magareng ga 79 le 84. \_\_\_\_\_
- Kwala dipalo go tloga ka e nnyennye go fitlhha ka e kgolokgolo. 73, 52, 50, 59, 61  
\_\_\_\_\_
- Kwala dipalo go tloga ka e kgolokgolo go fitlhha ka e nnyennye. 74, 96, 99, 91, 38  
\_\_\_\_\_



Feleletsa theibole. Simolola ka palo e e filweng.

	nngwe go feta	nngwe kwa tlase	lesome go feta	lesome kwa tlase
25				
39				
74				
56				
40				



Sekeletsat palo e kgolokgolo.

78	87	17	36	63	33
----	----	----	----	----	----

Sekeletsat palo e nnyenny.

99	19	9	14	41	40
----	----	---	----	----	----



Fa < e kaya nnyanenyana go na le, le > e kaya kgolwane go na le, feleletsat

32	<	64	23	>	18
----	---	----	----	---	----

57	<input type="text"/>	98	89	<input type="text"/>	57
----	----------------------	----	----	----------------------	----



Batla dipalo tse 5 mo lokwalodikganny magareng ga 50 le 99 mme o di kgomaretse fa.

--



Teacher: Sign:  Date:
--------------------------------

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
||||||||||||||||||||||||||||||||

18

Letlha:




## Kemopalo go 99

Go bontsha dinomore ka go dirisa dilo

Re kgora go bontsha dipalo ka diboloko tsa kemopalo.


Boloko bo bonnye bo emela I. Ke motso.

Thobanyane ya diboloko tse dinnye di le 10 e emela 10. Ke lesome (10).



O ka bontsha palo ka go dirisa masome le metso.

Fano ke ka moo re bontshang 47.




Masome	Metso
4	7


masomeamane le bosupa 47



## Go kwala dipalo ka dinoko le mafoko

- a. Ka fa tlase ga setshwantsho, kwala gore ke masome a le makae le metso e le mekae.  
Morago o kwale nomore ka dinoko le mafoko.










b. Gape re kgona go dirisa dikaratapalo tsa rona go e bontsha.

2 0 6      2 6

Palo	Ke masome a le kae?	Ke metso e mekae?	Kwala palo ka mafoko
26	2	6	masomeamabedithataro
46			
qq			



Ke palo mang?

	<p>3 0 5 3 5</p>	<table border="1"> <tr> <td>Masome</td><td>Metso</td></tr> <tr> <td>3</td><td>5</td></tr> </table> <p>masomeamararothano 35</p>	Masome	Metso	3	5
Masome	Metso					
3	5					
		<table border="1"> <tr> <td>Masome</td><td>Metso</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td></tr> </table> <p>_____</p>	Masome	Metso		
Masome	Metso					
		<table border="1"> <tr> <td>Masome</td><td>Metso</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td></tr> </table> <p>_____</p>	Masome	Metso		
Masome	Metso					



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

19

Letlha:



Buisa

## Go baya masome mmogo fa re tlhakanya go fitlha go qq

<p>Fano ke tsela e le nngwe ya go bontsha 22.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Masome</th> <th>Metso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>lesome le le 1      bonngwe ba le 12</p> <p><b>1 0      1 0 2</b></p>	Masome	Metso			<p>Re na le lesome le le lengwe</p> <p></p> <p>Re na le metso e le lesomepedi</p> <p></p> <p>Re tlaa baya 10 la metso mo setlhopheng</p>	<p>Jaanong re na le tsela e nngwe ya go bontsha 22.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Masome</th> <th>Metso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>masome a le 2      bonngwe ba le 2</p> <p><b>2      2</b></p>	Masome	Metso		
Masome	Metso									
Masome	Metso									

A re tlhakanye **27 + 4**. Re simolola ka diboloko tse di botala jwa legodimo mme re tlhakanya le tse di khidbidu.

<p>27 ke masome a 2 le bonngwe ba 7 le metso e mengwe e le mene.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Masome</th> <th>Metso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>masome a le 2      bonngwe ba le 7 + bonngwe ba le 4</p> <p><b>2 0      7 4</b></p>	Masome	Metso			<p>Re na le masome a le 2 le bonngwe ba le II.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Masome</th> <th>Metso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Re ka bontsha bonngwe ba le 10 jaaka lesome le le lengwe.</p> <p><b>2 0 1 0 1</b></p>	Masome	Metso			<p>Jaanong re na le masome a le 3s + nngwe a le 1 = 31</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Masome</th> <th>Metso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>— + — = —</b></p> <p><b>3 1</b></p>	Masome	Metso		
Masome	Metso													
Masome	Metso													
Masome	Metso													



## Kwala polelopalo e e bontshiwang ke setshwantsho

Masome	Metso	Masome	Metso	Masome	Metso
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
$10 + 5 + 6$	$\underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad}$	$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$			

Feleletsa setshwantsho. Kwala dipalopolelo tse di bontshiwang ke setshwantsho.

Masome	Metso	Masome	Metso	Masome	Metso
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>					
Masome	Metso	Masome	Metso	Masome	Metso
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>					




# 20a

Letlha:

## Tlhakanya mo molapalonng

Nna kwa tseskeng ya gago!




Mo sekolong sa rona moithuti yo mongwe le yo mongwe o na le teseke ya gagwe.

Go na le barutwana ba le 46 mo Mophatong wa 3A le 24 mo Mophatong wa 3B.

Ke diteseke di le kae tse re di tlhokang mo ditlelaseng di le pedi?

**Dira le molekane wa gago**

Leba ka moo baithuti ba bararo ba ba dirisitseng molapalo go rarabolola bothata. Feleletsa dipalo ka go dirisa sekao.



Se ke se ke se dirang: Sa ntlha ke tlhakanya 10. Seno se ntlsa go 56.

Morago ke tlola 10 e nngwe go fitlha go 66.

Mme la bofelo, ke tlola gape ga 4 go tlhoma kwa go 70.

$$\begin{aligned} &= 46 + 10 + 10 + 4 \\ &= 56 + 10 + 4 \\ &= 66 + 4 \\ &= 70 \end{aligned}$$

Ke tshwanetse go tlhakanya 24 le 46.



a.  $32 + 25 =$






b.  $52 + 26 =$



c.  $46 + 25 =$



Ke tshwanetse go tlhakanya 24 le 46.



Se ke se ke se dirang: Sa ntlha ke tlaa tlola 4. Seo se tlaa ntlista go 50. Nka tlola gape ga 20, seo se tlaa ntlisang go 70.

$$= 40 + 10 + 20$$

$$= 50 + 20$$

$$= 70$$



a.  $36 + 41 =$



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



20b


Letlhah:

Kgweditharo I

## Tlhakanya mo molapalong (tsweletso)

b.  $57 + 19 = \square$

(A large blue rectangular box with a double-headed arrow at the top, intended for drawing a number line.)



Ke tshwanetse go tlhakanya 24 le 46.



Se ke se ke se dirang: Go tswa go 46, nka tlola 20. Seo se ntisia go 66.  
Jaanong ke tshwanetse go tlola ga 4 gape mme morago ke tlaa fitlha go 70.

$$= 46 + 20 + 4$$

$$= 66 + 4$$

$$= 70$$

a.  $63 + 24 = \square$

(A large blue rectangular box with a double-headed arrow at the top, intended for drawing a number line.)

b.  $65 + 29 = \square$

(A large blue rectangular box with a double-headed arrow at the top, intended for drawing a number line.)



## Ke dilofo di le kae?

Mmaki o tlisa dilofo di le 54 tse di thokwa le di le 68 tse ditshweu.

- a. Ke dilofo di le kae di le mmogo?

- b. Batla palogotlhе mo molapalong. Bontsha **dipalo** le **bogolo** (saese) jwa metlolo.

← 0 → 150



Tlhakanya tse di latelang ntle le go dirisa molapalo.  
Dirisa mokgwa ofe kapa ofe o o o ratang.

$38 + 24 =$

$58 + 17 =$

$75 + 16 =$

$83 + 29 =$



2la


Letlhao:

## Ntsha mo molapalong

Moithuti a le mongwe! Rula e le nngwe!


Phaposi e tlhoka dirula di le 53. Re na fela le di le 35.

Ke di le kae gape tse re di tlhokang?  $53 - 35 =$



### Dira le molekane

Buisa gore baithuti ba le bararo ba dirisa molapalo jang fa. Feleletsa dipalo o dirisa sekao.



Ke tshwanetse go ntsha  
35 mo go 53. Ntsha e kaya  
go tlosa.



Jaanong, ke tlaa simolola kwa go 53 le go ntsha. Ke tlaa ntsha 10, 10, 10 – seo se ntlisa go 23. Jaanong go ntsha tlhano, sa ntlha ke ntsha 3, mme ke fitlha go 20. Ke ntsha gape 2 ke, bo ke fitlha go 18. Ka jalo re tlhoka dirula di le 18.

$$= 53 - 10 - 10 - 10 - 3 - 2$$

$$= 43 - 10 - 10 - 3 - 2$$

$$= 33 - 10 - 3 - 2$$

$$= 23 - 3 - 2$$

$$= 20 - 2$$


$$= 18$$



a.  $68 - 24 = \boxed{\phantom{00}}$

b.  $74 - 38 = \boxed{\phantom{00}}$

c.  $92 - 87 = \boxed{\phantom{00}}$



Ntsha e kaya go batla  
pharologano magareng ga  
53 le 35.



Ke tlaa simolola kwa go 53 le go balela go ya tlase go 35 go batla pharologano. Fa ke balela go ya kwa morago ka 10, ke bona 43. Nka balela go ya morago ga 3 gape go bona 40. Morago ke bala 5 gape go ya tlase go bona 35. 10 tlhakanya le 3 tlhakanya le 5 ke 18. Ka jalo re tlhoka dirula di le 18 gape.

a.  $38 - 14 = \boxed{\phantom{00}}$



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
||||||||||||||||||||||||||||||||

2lb

Letlha:

Kgweditharo I

## Ntsha mo molapalong (tsweletso)

b.  $65 - 43 =$


← →

c.  $72 - 39 =$

← →

d.  $85 - 48 =$

← →



Nka simolola mo go 35 go  
bona gore go tlaa ntsaya  
metlolo e le mekae go bala  
go fitlha go 53.



Nka simolola kwa go 35 le go bona gore go ntsaya ditlolo di le kae go  
bala go fitlha go 53. Lesome tlhakanya le tlhano tlhakanya le tharo ke  
18. Re tlhoka dirula di le 18 gape.

a.  $84 - 32 =$

← →



b.  $96 - 53 =$

← →

c.  $78 - 19 =$

← →

d.  $63 - 47 =$

← →



### Tsamaya ka tekesi

Leeto ka tekesi go ya toropong ke 65 km.  
Go fitlha gajaana tekesi e tsamaile 38 km.

Ke di le kae gape tse di tlaa tsamaiwang?

Dirisa molapalo go rarabolola bothata bo.



← →

km






Sa ntlha rulaganya!

Busi o kopa ditsala tsa gagwe tsotlhhe go mo naya setshwantsho sa dijo tsa moletlo tse a di ratang. Se ke se a se kgobokantseng. Thusa go e rulaganya.



Bala, mme o kwale gore ke ditsala di le kae tse di tlhophang mofuta mongwe le mongwe wa dijo.

Palo				



Feleletsa kerafo ya setshwantsho. Dirisa theibole ya gago go go thusa.

Thala ngwana mongwe le mongwe yo o tlhophang mofuta oo wa seno kgotsa dijo sefatlhego se le sengwe (☺) .

☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
☺			
lemonade	ice cream	cupcake	candy



Teacher:
Sign:
Date:

23


Letlha:

Kgweditharo I

## Go bala go fitlha 200



O bona diapole di le kae?



Tlatsa dipalo

Lebokoso le le l le na le diapole

Mola o le l o na le diapole

Mola o le l o na le mabokoso

Mela e le 4 e na le diapole



Re kgonna go paka diapole di le kae mo mabokosong a?

a.




b.




c.






Bala mo molapalong.

a. Go tlaa tsena diapole di le kae mo mabokosong a le matlhano?



b. Go tlaa tsena diapole di le kae mo mabokosong a le supa?





Dilo tse 3 tsa 10 di dira **3 0**  $3 \times 10 =$  **3 0** kgotsa  $10 \times 3 =$  **3 0**

Dilo tse 5 tsa 10 di dira \_\_\_\_\_  $\times$  \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ kgotsa \_\_\_\_\_  $\times$  \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Dilo tse 2 tsa 10 di dira \_\_\_\_\_  $\times$  \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ kgotsa \_\_\_\_\_  $\times$  \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_



Dipara di le 5 tsa maoto.

Di na le menwana ya maoto e le mekae gotlhelele?



$10 + 10 + 10 + 10 + 10 =$  **5 0**  $5 \times 10 =$  \_\_\_\_\_

$10 \times 5 =$  \_\_\_\_\_

Dira tse ka mokgwa o o tshwanang.

Dipara tse 4 tsa maoto. Menwana ya maoto e le mekae?

\_\_\_\_\_  $\times$  \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ kgotsa \_\_\_\_\_  $\times$  \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Dipara tse 3 tsa maoto. Menwana ya maoto e le mekae?

\_\_\_\_\_  $\times$  \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ kgotsa \_\_\_\_\_  $\times$  \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_



A re baleng

10, 20, 30, 40, 50, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 200



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



24



Kgweditharo I



Ke ditlhapi di le kae? Fopholetsa

## Ikatise ka bo5



Jaanong bala ditlhapi. Batla palogotlhhe.




## Go bala ka bo5

Batla palogotlhhe ya mae a tlhapi. Kwala polelopalo ya + le X.  
Re go diretse ya ntllha.

Tlhapi le mae	Mae a le makae gotlhelile
Ditlhapi di le 5, e nngwe le e nngwe e beela mae a le 2	$2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10$
Ditlhapi di le 5, e nngwe le e nngwe e beela mae a le 10	$5 \times 2 = 10$
Ditlhapi di le 5, e nngwe le e nngwe e beela mae a le 4	
Ditlhapi di le 5, e nngwe le e nngwe e beela mae a le 3	
Ditlhapi di le 5, e nngwe le e nngwe e beela mae a le 6	
Ditlhapi di le 5, e nngwe le e nngwe e beela mae a le 8	
Ditlhapi di le 5, e nngwe le e nngwe e beela mae a le 5	




## Feleletsa dipolelopalo le melapalo



$$5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = \boxed{35} \text{ kgotsa}$$

$$\boxed{7} \times \boxed{5} = \boxed{35}$$


a.



$$5 + 5 + 5 + 5 = \boxed{\quad} \text{ kgotsa}$$

$$\boxed{\quad} \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$


b.



$$5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = \boxed{\quad} \text{ kgotsa}$$

$$\boxed{\quad} \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$

c.



$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \boxed{40} \text{ kgotsa } 10 \times 5 = 50$$



## Tshwara tlhapi

Sipho o tshwara magareng ga ditlhapi di le 40 le 50. O di bala ka bo2 mme o na le e le l e e setseng.

O di bala ka bo5 mme o na le di le 2 tse di setseng.



Teacher:

Sign:

Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

25a



Letihā:

Kgweditharo I



Go bala dikausu

Bala ka bo2



- Go na le dikausu di le kae? \_\_\_\_\_
- Go na le dipara di le kae tsa dikausu? \_\_\_\_\_
- A go na le dikausu tse di setseng? \_\_\_\_\_



## Go bala dipara tsa dikausu

Kwala gore go na le dikausu di le kae le gore a go na le di le kae tse di setseng.

Dikausu	Palo ya dipara	Palo ya dikausu	Dikausu tse di setseng



Teacher:  
Sign:  
Date:

25b



Kgweditharo I



## Bala ka bo2 (tsweletso)

Kwala dipalomaleka le dipalomafeta tsa go tloga I – 60.

- a. Kwala dipalomaleka go tloga ka I – 60.

2, 4, 6,

---

---

- b. Kwala dipalomafeta go tloga ka I – 60.

3, 5, 7,

---


---



### Dipalomafeta le diapalomaleka

Thala tshekeletsa go dikologa dipalomaleka.

Thala sekwere (khutlonne) go dikologa dipalomafeta.





## Go tswa kwa dipareng go ya kwa dikausung



Sekao:

Dikausu di le 2 = para e le 1  
 $2 \times 1 = 2$




Dikausu di le 20 = Dipara di le 10  
 $2 \times 10 = 20$

a. Kwala gore ke dikausu di le kae?


Nagana ka bo2	Polelopalo
Para e le 1 = dikausu di le 2	<input type="text"/> 1 $\times$ <input type="text"/> 2 = <input type="text"/> 2
Dipara di le 2 = dikausu di le _____	<input type="text"/> 2 $\times$ <input type="text"/> 2 = <input type="text"/>
Dipara di le 4 = dikausu di le _____	
Dipara di le 8 = dikausu di le _____	
Dipara di le 9 = dikausu di le _____	

b. Bontsha palelo mo molapalong mme o feleletse.

$$2 + 2 + 2 = 6 \text{ kgotsa } 3 \times 2 = 6$$



$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \boxed{\quad} \text{ kgotsa } \boxed{\quad} \times \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



26

Letlha:

## Tšhelete maloba le jaanong



### Kgang ya tšhelete ya rona

Mo Aforikaborwa re dirisa diranta le disente jaaka tšhelete ya rona. Re simolotse go dirisa diranta le disente ka 1961. Mo malatsing ao khoene ya sente e le 1 e ne e le e nnye, go latele disente tse 2 mme morago disente di le 5.





### Go bala disente

Bala disente.

Go na le disente di le kae?

O tlhoka disente di le kae gape go dira  
R1,00?

Di thale mo bolokong.



### Ke disente di le kae?


R1,00 = <input type="text"/> c	R2,00 = <input type="text"/> c
R3,00 = <input type="text"/> c	R1,50 = <input type="text"/> c



### Leungo le ja bokae?

2 e ja R4,00.

O ka bona dipanana di le kae ka R20,00?



2 e ja R2,00.

O ka bona diapole di le kae ka R9,00?



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

27



## Bala ka bo3



Maotwana ka bo3



Teraesekelē e le 1 e na le maotwana a le \_\_\_\_.




Diteraesekelē di le 5 di na le maotwana a le ____	$3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 5 \times 3 =$ ____
Diteraesekelē di le 2 di na le maotwana a le ____	$3 + 3 = 2 \times 3 =$ ____
Diteraesekelē di le 4 di na le maotwana a le ____	
Diteraesekelē di le 6 di na le maotwana a le ____	
Diteraesekelē di le 9 di na le maotwana a le ____	
Diteraesekelē di le 8 di na le maotwana a le ____	






Melapalo

Sala sekao morago.



a.  $3 + 3 + 3 + 3 =$    $= 4 \times 3 =$



Dibaesekele le diteraesekele



Kwa lebenkeleng la dibaesekele Busi o bala maotwana a dibaesekele le diteraesekele.  
Go na le maotwana a le 14 a otlhe.

Go na le dibaesekele di le kae? \_\_\_\_\_

Go na le diteraesekele di le kae? \_\_\_\_\_



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

28

Letlhha:




Maoto a le mane

Maoto a kgomo a tla ka bo4.

Dingwe tsa dintlhha  
tsa nomore 4 ...

$$4 + 4 = 8; 2 \times 4 = 8$$



Ke eng gape se se tlhang ka bone? \_\_\_\_\_




Bala maoto

Bontshanang dikarabo.  
Tlhalosa se o se dirileng.

Dirisa dintlhha tse o di itseng ka bo4 go araba dipotso tse:

Kgomo 1 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">4</span> maoto	Dikgomo 2 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">8</span> maoto
Dikgomo 3 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"></span> maoto	Dikgomo 4 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"></span> maoto
Dikgomo 5 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"></span> maoto	Dikgomo 6 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"></span> maoto
Dikgomo 7 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"></span> maoto	Dikgomo 8 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"></span> maoto
Dikgomo 9 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"></span> maoto	Dikgomo 10 <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;"></span> maoto





Feleletsa theibole e e fa tlase. Dirisa sekao go go kaela.

Dikgomo tse 3 di na le maoto a le _____	$4 + 4 + 4 = 4 \times 3 =$ <u>12</u>
Dikgomo tse 5 di na le maoto a le _____	
Dikgomo tse 4 di na le maoto a le _____	
Dikgomo tse 7 di na le maoto a le _____	
Dikgomo tse 8 di na le maoto a le _____	



### Melapalo

Bontsha palelo ya katiso mo molapalong mme o feleletse.



Teacher:  
Sign:  
Date:

29

Letlha:



## Diphethene kgotsa dipaterone mo dipalong

Dipaterone tsa keriti

Ke paterone efe ya nomore e didiko mo keriting e nngwe le e nngwe ya 100 e di bontshang?  
Thala didiko tse dingwe gape go feleletsa paterone e nngwe le e nngwe.  
Kwala leina la phethene nngwe le nngwe.

a. Paterone: \_\_\_\_\_

			○				○		
			○				○		
			○				○		
			○				○		
			○				○		
			○				○		
			○				○		

b. Paterone: \_\_\_\_\_


			○			○			○
			○			○			○
			○			○			○
			○			○			○
			○			○			○
			○			○			○
			○			○			○

c. Paterone: \_\_\_\_\_

			○			○			○
			○			○			○
			○			○			○
			○			○			○
			○			○			○
			○			○			○
			○			○			○

d. Paterone: \_\_\_\_\_

			○				○		
			○				○		
			○				○		
			○				○		
			○				○		




## Itirele dipaterone tsa gago

- a. Mo pateroneng e ya dipalo, dinomore tsotlhe ke dipalomaleka.  
Dinomore tse dingwe di ka nna eng? Di kwale.



- b. Mo pateroneng e ya dipalo, dinomore tsotlhe ke dipalomafeta. Dinomore tse dingwe di ka nna eng? Di kwale.



### Di tsena fa kae?



Paterone ya bo3 le bo4	Paterone ya bo3 le bo5	Paterone ya bo3 le bo5
sk. 48		



### Kwa lewatleng

Thembi o kokoanya magareng ga disèle tsa lewatle di le 60 le 70. O di bala ka bo3, o setse ka e le l. Dipalo tse di kgonagalang ke: 61, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 70,

Fa a di bala ka bo5, o sala ka 4.

Dipalo tse di kgonagalang ke: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Thembo o na le dikgapa di le kae? \_\_\_\_\_



Teacher:  
Sign:  
Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||

30a

Letihā:

Kgweditharo I

## Arola



Aroganya dimonamone:



- a. Aroganya dimonamone di le 30 magareng ga bana ba le 2.



Re kgonago e kwallajaaka

$$30 \div 2 = 15$$

- b. Aroganya dimonamone magareng ga bana ba le 3.



$$\div =$$


- c. Aroganya dimonamone magareng ga bana ba le 5.



$$\div =$$




Re kcona go dirisa dibolokopalo go arola.



$$\begin{array}{r} 2 \boxed{8} \\ \div \boxed{2} \\ = \end{array} \quad \begin{array}{r} \boxed{1} \boxed{4} \end{array}$$


Jaanong dira tse.

a.



$$\begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} \\ \div \boxed{3} \\ = \end{array} \quad \begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} \end{array}$$

b.



$$\begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} \\ \div \boxed{4} \\ = \end{array} \quad \begin{array}{r} \boxed{\phantom{0}} \boxed{\phantom{0}} \end{array}$$



Teacher:  
Sign:  
Date:

# 30b

Letlhao:


Kgweditharo I

## Arola (tsweletso)




Dirisa melapalo go kwala polelopalo ya go ntsha le go arola.

Sekao:



$$16 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 = 0$$


$$16 \div 2 = 8$$




$$21 - \underline{\hspace{2cm}} =$$
  
$$\boxed{\quad} \div \boxed{\quad} =$$



$$28 - \underline{\hspace{2cm}} =$$
  
$$\boxed{\quad} \div \boxed{\quad} =$$



$$\underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}} =$$
  
$$\boxed{\quad} \div \boxed{\quad} =$$



Thala molapalo mme o o rarabolole.

a.  $30 \div 5 =$



b.  $22 \div 2 =$



c.  $27 \div 3 =$



d.  $32 \div 4 =$




e.  $25 \div 5 =$



### Kgwetlho

Bontsha mekgwa yotlh  
e o ka kgonang go arola  
dimonamone di le 24 ka go  
lekalekana magareng ga  
dithlopha tsa bana ka yona.

Kwala polelopalo go bontsha  
karabo ya gago.



Teacher:  
Sign:  
Date:

3I


Letihā:

Kgweditharo I




## Dipalophatlo

Thala mela go golaganya sebolego le palophatlo




Nngwetharong

$$\frac{1}{3}$$




Nngwetlhanong

$$\frac{1}{5}$$




Kotara e le nngwe

$$\frac{1}{4}$$




Halofo e le nngwe

$$\frac{1}{2}$$




Dikotara di le tharo

$$\frac{3}{4}$$




Nnetlhanong

$$\frac{4}{5}$$



Palogotlhe e le nngwe


$$1$$




Peditharong

$$\frac{2}{3}$$

Arola mme o khalare:





$$\frac{1}{2}$$



$$\frac{1}{3}$$



$$\frac{1}{4}$$




$$\frac{1}{5}$$





$$\frac{1}{5}$$


Bontsha \_\_\_\_\_ ya dimonamone:




$$\frac{1}{2}$$




$$\frac{1}{3}$$




$$\frac{1}{4}$$



$$\frac{1}{5}$$



$$\frac{1}{5}$$



Aroganya dibadi magareng ga bana ba babedi.

<table border="1"> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>					<table border="1"> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>					<table border="1"> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>					<table border="1"> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Re amogetse dibadi di le <u>2</u> mongwe le mongwe.</li> <li><math>\frac{1}{2}</math> ya dibadi tse <u>4</u> ke <u>2</u>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Re amogetse dibadi di le <u> </u> mongwe le mongwe</li> <li><u> </u> ya dibadi tse <u> </u> ke <u> </u>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Re amogetse dibadi di le <u> </u> mongwe le mongwe</li> <li><u> </u> ya dibadi tse <u> </u> ke <u> </u>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Re amogetse dibadi di le <u> </u> mongwe le mongwe</li> <li><u> </u> ya dibadi tse <u> </u> ke <u> </u>.</li> </ul>																
$4 \div 2 = 2$	<u> </u> $\div$ <u> </u> = <u> </u>	<u> </u> $\div$ <u> </u> = <u> </u>	<u> </u> $\div$ <u> </u> = <u> </u>																



Aroganya dimonamone magareng ga bana.

<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><u> </u></td><td><u> </u></td><td><u> </u></td><td><u> </u></td></tr> </table>					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><u> </u></td><td><u> </u></td><td><u> </u></td></tr> </table>				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><u> </u></td><td><u> </u></td><td><u> </u></td><td><u> </u></td><td><u> </u></td></tr> </table>						<u> </u>				
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>																							
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>																								
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>																						
<ul style="list-style-type: none"> <li><math>\frac{1}{4}</math> ya dimonamone = 3</li> <li><math>\frac{2}{4}</math> ya dimonamone = <u> </u></li> <li><math>\frac{3}{4}</math> ya dimonamone = <u> </u></li> <li><math>\frac{4}{4}</math> ya dimonamone = <u> </u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>\frac{1}{3}</math> ya dimonamone = <u> </u></li> <li><math>\frac{2}{3}</math> ya dimonamone = <u> </u></li> <li><math>\frac{3}{3}</math> ya dimonamone = <u> </u></li> </ul>																									



Teacher:  
Sign:  
Date:

32



Kgweditharo I



Tsamao ya nako

Re ka kwala nako e e tshwanang ka ditsela tse di farologaneng.

2:15 kotara morago ga ura ya bobedi	5:30 seripa morago ga ura ya botlhano	9:45 kotara go ya kwa ureng ya bolesome

Kwala dinako tseno ka ditsela tse di farologaneng.

_____	_____	_____




## Go ya gae


Ben o tsaya lobaka lo lo kae go fitlha kwa gae?

metsotsos

diura



Ben o tswa kwa sekolong.



Ben o tsena kwa gae.



## Nako e a fofa

Nako ka bo2 ...



Go na le

metsotsos e le mekae mo diureng di le 2? \_\_\_\_\_

diura di le kae mo malatsing a le 2? \_\_\_\_\_

malatsi a le makae mo dibekeng di le 2? \_\_\_\_\_

dikgwedi di le kae mo dingwageng di le 2? \_\_\_\_\_



## Ke malatsi a le makae?

Moranang 27 ke Letsatsi la Kgololosego.

Seetebosigo 16 ke Letsatsi la Bašwa.

Moranang						
Mop	Lbi	Lro	Lbe	Lbo	Lmo	Lti
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Motsheganong						
Mop	Lbi	Lro	Lbe	Lbo	Lmo	Lti
			2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Seetebosigo						
Mop	Lbi	Lro	Lbe	Lbo	Lmo	Lti
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

- Moranang 27 ke Letsatsi la Kgololosego. Seetebosigo 16 ke Letsatsi la Bašwa.
- Go tswa go Letsatsi la Kgololosego go ya go Letsatsi la Bašwa go na le dikgwedi tse di tletseng di le \_\_\_\_\_, dibeke tse di tletseng di le \_\_\_\_\_ le malatsi a le \_\_\_\_\_.
- Ke dibeke tse di tletseng di le kae gotlhe? \_\_\_\_\_ Ke malatsi a le kae ao e leng masaledi? \_\_\_\_\_. Ke malatsi otlhe a le makae? \_\_\_\_\_.
- Letsatsi la botsalo la ga Lebo ke malatsi a le 7 pele ga Letsatsi la Kgololosego. Letsatsi la ga Musa ke malatsi a le mabedi morago ga Letsatsi la Bašwa. Ke mang yo mogolo? \_\_\_\_\_ Ka malatsi a le makae? \_\_\_\_\_

Netefatsa. Bapisa.  
Siamisa.



33



Letlha:

Kgweditlhoro 2



Go bala dinomore

Bala o bo o bolela dipalo tsotlhhe go tswa go 101 go ya go 200.

Supa fa o ntse o tsamaya.



101	102								
111									
121									
131									
									149
					154				
						165			
				173					180
							186		
								198	200



Kwala dinomore

- Kwala palo e e tlogetsweng mo sekwereng se sengwe le se sengwe se se botala jwa legodimo.
- Kwala dipalo tsotlhhe tse di setseng.
- Kwala dinomore di le 10 tse di latelang morago ga 200.

200; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_



Kwala dipalo tse di tlogetsweng

a.

200		180			
50					110
					0

b.

87		107		
167				
			207	
				237



Feleletsa

$$\begin{array}{r} 200 \\ + \quad 30 \\ \hline 230 \end{array} + \begin{array}{r} 5 \\ \hline 5 \end{array} = 235$$

$$\begin{array}{r} 200 \\ + \quad 40 \\ \hline 240 \end{array} + \begin{array}{r} 7 \\ \hline 7 \end{array} = \underline{\quad}$$

$$\begin{array}{r} 200 \\ + \quad 60 \\ \hline 260 \end{array} + \begin{array}{r} 8 \\ \hline 8 \end{array} = \underline{\quad}$$

$$\begin{array}{r} \underline{\quad} \\ + \quad \underline{\quad} \\ \hline \underline{\quad} \end{array} + \begin{array}{r} \underline{\quad} \\ \hline \underline{\quad} \end{array} = 293$$

$$\begin{array}{r} \underline{\quad} \\ + \quad \underline{\quad} \\ \hline \underline{\quad} \end{array} + \begin{array}{r} \underline{\quad} \\ \hline \underline{\quad} \end{array} = 256$$

Kwala dipalo ka tatelano go tloga ka e nnyennygo fitlha ka e kgolokgolo.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Go bala go tloga ka 100

Berekagore o tlhoka eng go ya kwa palong e e latelang.

Simolola



Bokhutlo



Teacher:  
Sign:  
Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

34



Letsha:

.....

## Go dira ka ditlhophha tsa dipalo



Go paka dikerese

MmaNkosi o dira kwa bodirelong jwa dikerese.

Fa dikerese di siame, o di paka jaana mo thereing mo rakeng nngwe le nngwe.



Ke dikerese di le kae mo lebokosong le lenngwe le le lenngwe? \_\_\_\_\_


Ke mabokoso a le makae mo rakeng e nngwe le e nngwe? \_\_\_\_\_

Go na le dikerese di le kae mo rakeng nngwe le nngwe? \_\_\_\_\_



## Mabokoso a dikerese

MmaTumelo o tswala mabokoso.



- a. Bala mabokoso otlhé.

Ke a le makae? \_\_\_\_\_

Ke dikerese di le kae tsotlhé? \_\_\_\_\_

O tlhoka mabokoso a makae gape go tlatsa go fitlhá go dikerese di le 200? \_\_\_\_\_

- b. Ke dikerese di le kae mo:

mabokosong a le 2 _____	mabokosong a le 4 _____
mabokosong a le 5 _____	mabokosong a le 3 _____
mabokosong a le 6 _____	mabokosong a le 7 _____

- c. O tlhoka mabokoso a le makae go:

40  mabokoso	70  mabokoso
50  mabokoso	30  mabokoso



35a

Letihā:


Kgweditharo 2



Go baya masome mmogo le  
go a aroganya

Go baya masome mmogo fa re tlhakanya go qqq

A re tlhakanyeng  
 $56 + 73 =$




masome a le 5 le metso e le 6

masome a le 7 le metso e le 3

100s



10s


1s




Mmogo re na le bolesome ba le 12.

Re ka baya masome a le 10 mmogo go dira lekgolo le le l.





A re leke



$$= \blacksquare \text{ kgotsa } \blacksquare = \odot$$

Sekao:  $82 + 34$



$$100 + 20 + 6 = 126$$

b.  $65 + 52$


c.  $76 + 63$


d.  $86 + 65$




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||

35b

Letlhah:

## Go baya masome mmogo le go a aroganya (tsweletso)

Kgwenditharo 2



### Baya ditlhophha mmogo

Dirisa diboloko tsa gago tsa bolenkemedi.

Dirisa diboloko tsa kemopalo go dira dinomore tse pedi.	Tsotlhhe di feletse ke masome a le makae? ke metso e le mekae?	A o beile masome kgotsa metso ka setlhophha? Netefatsa kemopalo fa o beileng ka ditlhophha gape.	Kwala nomore.
$23 + 99 =$	masome a le ___ bonngwe ba le ___	masome a le 11 + 12 bonngwe ba le = 110 + 12	122
$38 + 25 =$	masome a le ___ bonngwe ba le ___		
$77 + 31 =$	masome a le ___ bonngwe ba le ___		
$68 + 45 =$	masome a le ___ bonngwe ba le ___		
$83 + 47 =$	masome a le ___ bonngwe ba le ___		



### Go aroganya masome fa re ntsha

Fa re ntsha, ka nako tse dingwe re tlhoka go bontsha lesome le le lengwe jaaka lesome gangwe, kgotsa lekgolo jaaka masome a 10.

A re ntsho  $60 - 55 =$

Re simolola ka bolesome ba barataro mme e seng metso. Re batla go ntsha bolesome ba le batlhano le metso e le metlhano. (Tse re di tllosang re di khalarile ka bosetlhha)

Re kgona go bontsha bolesome ba barataro ka mokqwa o.	Kgotsa jaaka bolesome ba batlhano le metso e le lesome	Ntsha bolesome ba le batlhano le metso e metlhano.	
		$60 - 55 = 5$	



A re lekeng

a.  $70 - 28$

bolesome ba le 7	bolesome ba le 6 le metso e le 10	$70 - 28 =$	

b.  $90 - 46$


c.  $80 - 53$




Go batla diparapalo.

a.

200	
30	

b.

200	
70	

c.

200	
	105

d.

200	
85	



Teacher:  
Sign:  
Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




## Leeto go ya kwa ngakeng ya meno



Setlhophpha sa bana se etela kwa ngakeng ya meno.



Se ke se bana ba mmolelelang sona.



	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓								


a. Bala matshwao (✓) go bontsha gore bana ba tlhapa meno a bona gakae. Kwala dipalo.

Gangwe ka letsatsi	
Gabedi ka letsatsi	
Gararo ka letsatsi	

b. O ka bolela eng?

Bontsi jwa bana bo gotlha meno makgetlo a le \_\_\_\_\_ ka letsatsi.

Go na le bana ba le \_\_\_\_\_ mo setlhopheng.



Thala kerafotshwantsho ya makgetlo a bana ba ba tlhapang meno ka ona ka letsatsi.



= Gangwe ka letsatsi



Dira patlisiso mo tlelaseng ya gago. Kopa baithuti ba le 15 – 20.

- Ba tlhapa meno a bona gakae ka letsatsi? \_\_\_\_\_
- Thala kerafo ya setshwantsho e e tshwanang le e e fa godimo go bontsha diphitlhelo tsa gago.



Teacher:  
Sign:  
Date:

37a



Letihha:

.....

## Kgweditharo 2

### Tlhakanya le kopanya



Go kwala palo ya gago



Busi a ka tlhakanya metso le masome a bo a di baya ka ditlhophha. O kgona go tlhakanya le go ntsha mo pampiring, a sa dirise diboloko. Ka dinako tse dingwe o rata go simolola ka dikaratapalo tsa gagwe go bontsha dinomore.

Jaanong mabapi le palo  $56 + 73$ , o bona dikarata tse:

$$\begin{array}{r} 50 \\ + 70 \\ \hline 120 \end{array}$$

O tlhakanya metso a bo a baya karata ya q fa fatshe.

O itse:  $50 + 70 = 120$ .

O tsaya makgolo, bo20 le karata ya q go dira nomore ya dinoko tse 3.

$$\begin{array}{r} 100 \\ + 20 \\ \hline 120 \end{array}$$

O e kwala jaana:  

$$\begin{aligned} 50 + 70 + 6 + 3 \\ = 50 + 70 + 9 \\ = 120 + 9 \\ = 100 + 20 + 9 \\ = 129 \end{aligned}$$

Tumi o itse gore diboloko di bereka jang.  
O bereka  $56+73$  jaana:


$$\begin{array}{r} 50 + 6 + 70 + 3 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 120 + 9 \\ = 129 \end{array}$$



Aakar o rata go gaufetsa.  
Bona gore o dira e jang:  

$$\begin{aligned} 56 + 73 \\ = 50 + 70 + 10 - 1 \\ = 130 - 1 = 129 \end{aligned}$$





Jaanong leka ka bowena. Dira nngwe le nngwe ka mekgwa e mebedi.

a.  $86 + 62$

Mokgwa wa ga Busi

$$80 + 60 + 6 + 2$$



Mokgwa wa ga Tumi

$$80 + 6 + 60 + 2$$



b.  $72 + 63$

c.  $81 + 57$

d.  $69 + 71$

Dirisa mokgwa wa ga Aakar go dira e.



Teacher:  
Sign:  
Date:

37b



Letlhah:

## Tlhakanya le kopanya (tsweletso)



Jaanong tlaya re ntshe.

a.  $87 - 53$

Mokgwa wa ga Busi

$$80 - 50 + 7 - 3$$

$$= 30 + 4$$

$$= 34$$



b.  $95 - 73$

c.  $86 - 62$

d.  $85 - 69$



## E rarabolole

Go na le mekgwa e mentsi ya go tlhakanya metso le masome mmogo. Tlhophha mokgwa o o o o itseng e  
bile o o rata thata go rarabolola mathata a. Bontsha tiro ya gago.


- a. Peter o simolola ka go sela diperekisi di le 34 mme morago diperekisis di le 67.  
Ke diperekisi di le kae gotlhelele?



- b. Bana ba Moalusi ba boloka R47 mmogo.  
Mmaabona o tlhakanya le R58. Gajaana ba na le bokae?



- c. Bese ya sekolo e tsamaya dikilomitara di le 88 mo mosong le di le 73 mo maitseboeng.  
Ke dikilomitara di le kae gotlhelele?



Teacher:  
Sign:  
Date:

38



Kgweditharo 2



Dikhurumelo tsa mabotlolo

Dirisa mokgwa wa gago fa o batla.  
Bontsha tiro ya gago.



Sipho



Andile

Sipho o bala dikhurumelo tsa mabotlolo di le 87. Andile o bala di le 38.

Sipho o bala dikhurumelo tsa mabotlolo di le kae go feta Andile?



Konsarata ya sekolo



Musa




Musa o rekisa dithekete. O simolola a na le dithekete di le 92. O setse ka di le 67.

Ke dithekete di le kae tse Musa a setseng a di rekisitse go fitlhela fa?



Katiso e nngwe



Go na le ditsuane di le 69 mo hokong e le nngwe le di le 95 mo go e nngwe. Go na le dikoko di le kae fa di feletse? Buisa gore Jabu le Thembi ba rarabolola jang bothata jwa bona.

Tsela ya ga Gugu  

$$60 + 90 + 9 + 5 = 100 + 50 + 14 = 150 + 10 + 4 = 164$$



Tsela ya ga Aakar  

$$69 + 95 = 70 + 95 - 1 = 70 + 90 + 5 - 1 = 160 + 4 = 164$$

Ke ntshitse 1. A o itse gore ke eng a ntsha?



- a. Basimane ba kokoanya R96 ya leeto la tlelase. Basesana ba kokoanya R79. Ba kokoantse bokae gotlhé fa e feletse?

Dirisa tsela ya ga Gugu

Dirisa tsela ya ga Aakar

- b. Sekolo se sengwe se kokoanya 76 kg ya dithini. Sekolo se sengwe se kokoanya 68 kg ya dithini. Ke di kg di le kae tsa dithini tse dikolo di le pedi di di kokoantseng mmogo fa di feletse?

Dirisa tsela ya ga Gugu. Netefatsa.

Dirisa tsela ya ga Aakar



Teacher:
Sign:
Date:

39

Letlha:

## Kgwenditharo 2



Go batla karolo

Kwala dipalo tse di tlogetsweng.

a. 

100
27

b. 

100
39

c. 

100
43

d. 

100
56

e. 

200
140

f. 

200
110

g. 

200
135

h. 


200
120



Go ntshetsa kwa morago go tloga ka 220 go fitlha ka 100

Ntsha dipalo tse di mo lebokosong le le pinki nako nngwe le nngwe.

Re go diretse ya ntliha.



Fano ke tsela  
ya go netefatsa  
dikarabo tsa  
gago!

Simolola kwa go  
100! Direla go  
ya kwa morago  
go 220.

Mme jaanong o  
tsenye dipalo.




### Malapa a 3

Batla dinomore di le 3 tse di dirang nomore e e lebeletsweng.

Molawana: Ke palo e le nngwe fela e e ka felelang ka O.

Sekao:



50 go feta le 50 kwa tlase

Kwalang dikarabo mo moleng wa 2.

	70	125	150	81	96	122	134	III	70
+50									
	120								
-50	186	200	158	179	139	79	126	138	99
	136								



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||

40




Letlha:

## Kgweditharo 2



Sentimitara e bogolo bo le bokae?



Dinomore mo ruleng di emetse **disentimitara**.

Re dirisa khutshwafatso kgotsa letshwao **cm**.

Fa o dirisa rula, o tshwanetse go simolola go lekanyetsa go tswa go O.


Dirula tse dingwe ga di bontshe O jaaka e e mo tsebeng e.

Batla cm ya lefela mo ruleng. Kwala O mo ruleng.


10 cm e fa kae mo ruleng e? Kwala 10 fao.



Fopholetsa, morago o lekanyetsa ka nepagalo ka rula ya gago, palogotlhhe ya bolelele jwa mela e ka disentimitara (cm).



a. Fopholetsa <input type="text"/> cm	b. Fopholetsa <input type="text"/> cm	c. Fopholetsa <input type="text"/> cm
Lekanyetsa <input type="text"/> cm	Lekanyetsa <input type="text"/> cm	Lekanyetsa <input type="text"/> cm



## Mola o mongwe le o mongwe o boleele bo le bokae?

Mola o mongwe le o mongwe o boleele jwa dicm di le kae?

Dirisa monwana wa gago go go thusa go dira tshwetso.


a. —————	<input type="text"/> cm	d.	<input type="text"/> cm
b. —————	<input type="text"/> cm	e. \	<input type="text"/> cm
c. —————	<input type="text"/> cm	f. \	<input type="text"/> cm



## A o a netefatsa?

Ke efe e e telele, mola o mohibidu kgotsa mola o botala jwa tlhaga?

O ka netefatsa jang?



Seno ke se re se bitsang phorego ya matlho. Se diragala fa o batla matlho a gago a bone se wena o batlang go se bona e leng selo se se seng teng. Mela e mebedi e lekana ka boleele. Mela e mentsho e e tswelang kwa ntle e dira gore mela e mohibidu e lebega o ka re e melelele mme mela e mentsho e e tsenang ka mo gare e dira gore mela e metala e bonale o kare e mekhutshwane.



41



Letlha:

## Kgweditharo 2

### Ntlha ya 300




Go bala le go kwala bo 200

Bala go tswa go 201 go ya go 300.


Supa fa o ntse o ya.

Morago tlatsa dinomore tse di botala jwa legodimo pele.

Kwala dinomore tsotlhhe tse di setseng.



201						207			210
211									
221									
231									
								249	
					254				
						265			
								273	
281									280
									298
									300



Kwala dinomore tse di 10 tse di latelang morago ga 300.

300; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_



Ke motlolo ofe?

30I

28I

I7I

2II

I0I



Go bontsha le go bapisa

- a. Kwala dipalo tse di tsenang mo karateng nngwe le nngwe.

298;

208;


30I;

276;

227;

269;

3II



- b. Kwala dipalo ka tatelano go tloga ka e nnyennygo fitlha ka e kgolokgolo.

\_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_



Ke eng se se fetogang? Kwala dipalo tse di tlogetsweng.

Simolola



Bokhutlo



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

42



Letlha:

## Kgweditharo 2



### Go tlhakanya le go ntsha ka bolOO

Go dirisa diboloko go tlhakanya



$$\begin{array}{r}
 100 \quad 30 \quad 4 \\
 + \quad \quad \quad \\
 \hline
 = \quad 200 \quad 70 \quad 7 \\
 = \quad 277
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 100 \quad 40 \quad 3 \\
 + \quad \quad \quad \\
 \hline
 \end{array}$$



Sala mekgwa e mebedi morago. Bontsha karabo nngwe le nngwe ka mekgwa e mebedi.



a.  $132 + 123$

Mokgwa wa ga Busi

$$\begin{aligned}
 &= 100 + 100 + 30 + 20 + 2 + 3 \\
 &= 200 + 50 + 5 \\
 &= 255
 \end{aligned}$$



Mokgwa wa ga Tumi

$$\begin{aligned}
 &\cancel{132} + \cancel{123} \\
 &= 200 + 50 + 5 \\
 &= 255
 \end{aligned}$$

b.  $114 + 162$



c.  $276 + 148$

--	--



Lebelela mekgwa mme o ntshe.

a.  $158 - 146$

Mokgwa wa ga Busi

$$\begin{aligned} &= 100 - 100 + 50 - 40 + 8 - 6 \\ &= 0 + 10 + 2 \\ &= 12 \end{aligned}$$



Mokgwa wa ga Tumi

$$\begin{aligned} &\cancel{1}5\cancel{8} - \cancel{1}4\cancel{6} \\ &= 0 + 10 + 2 \\ &= 12 \end{aligned}$$



b.  $194 - 122$

--

--

c.  $288 - 199$

--

--



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||

qq

43



Letlha:

Kgweditharo 2

## Ntlha ya 400




Go bala le go kwala bo 400


Go bala go tloga ka 300 go fitlha ka 400.

Bua dipalo fa o ntse o tsamaya.

Kwala dipalo tse di tlogetsweng mo keriting.



301								310
				315				
								330
331			335					
							249	
				365		368		
		273						
								390
								400



Kwala dipalo tse di latelang morago ga 400 di le q.

400; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ;

100


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




## Ke phetoge efe?

a. Go balela kwa pele go tloga ka 300

Simolola




Khutla



b. Bala go tloga ka 400

Simolola



Khutla



## Kwala jaaka palo e le nngwe.

$300 + 20 + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

$300 + 10 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

$300 + 50 + 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$300 + 70 + 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

$300 + 60 + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$300 + 90 + 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

$300 + 80 + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

$300 + 40 + 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

Kwala dipalo ka tatelano go tloga ka e nnyennye go fitlhha ka e kgolokgolo.

      ,       ,       ,       ,       ,       ,       ,       



Teacher:  
Sign:  
Date:

44

Letlhha:




Nomore e e kgethegileng  
Tlhakanya o bo o kwala dikarabo.

## Go kala



Ke a itse gore nomore e e  
kgethegileng ke eng! Wena?



Go garela le go tlhakanya!

Nagana ka botlhale!

Phokojwe 25 kg	Khudu 98 kg	Tshwene 59 kg	Ngwana wa Pitse e tilodi 88 kg	Pelikhene 9 kg

Golokeletsa boima jwa phologolo nngwe le nngwe go 10 kg.

Kwala mmase wa phologolo nngwe le nngwe ka tatelano go tloga go botlhoho go fitlha go bokete.

Fopholetsa palogotlhе ya mmase wa diphologolo tse 5.



## Tlhakanya mmase wa tsona



Nka tswa ke se boima jaaka wena. Khudu ya motsofe, fela ke netefatsa gore ke lebelonyana. lobelo go go feta!

Dikgato



- Dirisa dilekanyo tsa gago tse di garetsweng go fopholetsa.
- Fopholoetsa mmase wa diphologolo mo moleng mongwe le mongwe.
- Balela dipalogotlhe ka go dirisa mmase wa nnate.
- Bapanya dipalogotlhe tse pedi mme o kwale pharologano.

	Ke a fopholetsa	Ke a balela	Pharologano
+			
+  +			
+  +			



## Mmase wa ga Vusi

Netefatsa. Bapisa. Siamisa.

Vusi o tlhakanya mmase wa gagwe le mmase wa ga le .

Palogotlhe ya mmase ke **239 kg**. Vusi o bega bokae? Bontsha karabo ya gago.

--	--



## Bokete jwa me ke bokae?

Tshameka mo setlhopheng. Refosanang ...

Tlhakanya mmase wa gago le mmase wa diphologolo dingwe. Batla palogotlhe. Bolelela setlhophha karabo. O se ka wa ba bontsha tiro ya gago! Morago ba tshwanetse go leka go bereka mmase wa gago.



45



Ntliha:


.....

## Kgweditharo 2



Go bala le go kwala

401				405				410
411								420
	422				427			
		434						
			446					
					458			
462							470	
		473			477			
481							490	
							499	500



- a. Balela go tswa go 400. Bolela dipalo fa o ntse o tsamaya.
- b. Kwala dipalo tse di tlogetsweng mo keriting.
- c. Kwala dipalo tse di latelang di le 9 morago ga 500.

500; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_

- d. Bala ka bo2. Kwala dipalo di le 8 ka paterone ya bo2.

400; 402; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_


- e. Bala ka bo5. Kwala dipalo tse di latelang di le 8 ka paterone ya bo5.

400; 405; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_




## Phetogo ke eng?

- a. Balela kwa morago go tswa go 400.



- b. Balela kwa morago go tswa go 500.



Go bontsha dipalo. Sala sekao morago

Batla dipalogotlhé. Dirisa dikaratapalo tsa gago go bontsha palogotlhé nngwe le nngwe.

$405 + 10$	$415$	$400 + 10 + 5$
$446 + 10$		
$455 + 10$		

$398 + 10$		
$424 + 10$		
$460 + 20$		



46





Letlhao:

## Kgweditharo 2

### Tsweletso ya go tlhakanya le go ntsha

O lemoga eng?



489



Re ya go dirisa mekgwa ya ga Busi le Tumi gape go tlhakanya.

a.  $245 + 231$



Mokgwa wa ga Busi

$$= 200 + 200 + 40 + 30 + 1$$

$$= 400 + 70 + 1$$

$$= 471$$



Mokgwa wa ga Tumi


~~$$245 + 231$$~~

$$= 400 + 70 + 6$$

$$= 471$$

b.  $278 + 136$

c.  $265 + 148$



Re ya go dirisa mekgwa ya ga Busi le Tumi go ntsha.

a.  $476 - 324$

Mokgwa wa ga Busi

$$\begin{aligned} &= 400 - 300 + 70 - 20 + 6 - 4 \\ &= 100 + 50 + 2 \\ &= 152 \end{aligned}$$



Mokgwa wa ga Tumi

$$\begin{aligned} &\cancel{4}7\cancel{6} + \cancel{3}2\cancel{4} \\ &= 100 + 50 + 2 \\ &= 152 \end{aligned}$$




b.  $489 - 456$

c.  $482 - 161$



Go fitlhelela ntsha



Ithute setshwantsho

Ke bokae gape go fitlhelela ntsha?

R



Teacher:

Sign:

Date:

47



Letlha:

## Kgweditharo 2



## Tlhokotsa bokgoni jwa gago

Thaba ya sephiri

Leina la thaba e e kwa godimo mo Gauteng ke eng? Dirisa khoutu go batla karabo. Golaganya karabo e nngwe le e nngwe mo theiboleng le tlhaka mo khoutung.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
I	2	3	4	5	6	7	8	q	IO	II	I2	I3
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22	23	24	25	26

Tshedimosetso ya dipalo	Karabo	Tlhaka
Sekao: $2 \times 3 \times 3 \times 1 = \square$	18	R
$50 + 50 + 50 + 100 - 200 - 45 = \square$		
$1 + 2 + 7 + 10 + 7 + 1 - I4 = \square$		
$60 - 30 + 50 + 20 - 50 - I5 - 20 = \square$		
$3 + 2 + 7 + 1 + 2 + 1 + 3 = \square$		
$5 + 3 + 30 = 4 + 2 + I2 + \square$		
$100 - 5 - 70 = 20 + \square$		
$36 + I4 - 60 - 22 = \square$		
$I0 + I5 = I4 + \square$		
$2 + 1 + I4 + q + I4 = 25 + \square$		
$I \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = \square$		

Leina la thaba ke



Lebelela, nagana, mme o arabe!

●	★	☾	★	●	●	★	☾	★	●	●	★	☾	★	●
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15

- a.
- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Palo ya 16 e tlaa nna sebopego sefe? Tshwaya (✓) e e nepagetseng | ● | ● | ☾ |
| Palo ya 18 e tlaa nna sebopego sefe? Tshwaya (✓) e e nepagetseng | ● | ● | ☽ |
| Palo ya 23 e tlaa nna sebopego sefe? Tshwaya (✓) e e nepagetseng | ● | ● | ☽ |
- 
- b.
- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Nomore 50 e tlaa nna ★.  | Nnete kgotsa Fosagetse? |
| Nomore 100 e tlaa nna ●. | Nnete kgotsa Fosagetse? |
| Nomore 28 e tlaa nna ☽.  | Nnete kgotsa Fosagetse? |



Ke efe e e fetang?

Go bona madi a mofago a R2,50 ka letsatsi mo dikgweding tsa Seetebosigo le Phukwi.

Kgotsa go bona R150 ka letsatsi la ntlha la Phatwe.

Bontsha gore o e berekile jang.

Tlhola. Bapisa. Nepagetseng



II 12 13 14 15 16 17 18 19 20

48




Letlha:

.....

## Kgweditharo 2

### Tekatekano


O lemoga eng ka ga dibopego tse?




Thalela sebopego sengwe le sengwe mola wa tekatekano.

Mola wa tekatekano o aroganya sebopego  
ka diripa kana dihalofo di le pedi gore seripa  
sengwe le sengwe se tshwane le se sengwe kgo!


Sebopego se na le tekatekano fa o kgona go se  
mena mo moleng wa tekatekano gore dihalofo  
tse pedi di nyalane mme di lekalekane.




A mola o o maronthorontho ke mola wa tekatekano kgotsa nnyaya? Sekeletsa (E)  
Ee kgotsa (N) Nnyaya.



A se ke mola wa tekatekano? Goreng?







Thala dibopego go dira gore setshwantsho se lekalekane.

Re go diretse tsa ntliha.


a.



b.



c.



Itlhamele  
mmetshe  
wa gago o o  
lekalekanang o  
dirisa dibopego.



Teacher:  
Sign:  
Date:

49





Fitlha:

Kgweditharo 2




Go bala diapole

Go aga go fitlha go 500



Feleletsa o bo o atisa

Seroto se le 1 se tshotse diapole di le ____.	$1 \times 10 = 10$
Diroto di le 3 di tshola diapole di le ____.	$3 \times 10 =$
Diroto di le 5 di tshola diapole di le ____.	
Diroto di le 4 di tshola diapole di le ____.	
Diroto di le 2 di tshola diapole di le ____.	
Kereiti e le 1 e tshotse diapole di le <b>100</b> .	Dikereiti di le 2 di tshotse diapole di le ____.
Dikereiti di le 3 di tshotse diapole di le ____.	Dikereiti di le 4 di tshotse diapole di le ____.
Dikereiti di le 5 di tshotse diapole di le ____.	Dikereiti tse 2 tse di halofo di tshotse diapole di le ____.




Go na le diapole di le 10 mo serotong kgotsa manking o le I.

Go na le diroto di le \_\_\_\_\_ mo kereiting e le nngwe.

Go na le diapole di le \_\_\_\_\_ mo kereiting e le nngwe.

Go na le diapole di le kae gotlhelele? \_\_\_\_\_



Go balela, go bontsha le go kwala

3 0 0

4 0

5

Sa ntliha dirisa dikaratapalo go bontsha palogotlhе nngwe le nngwe. Morago o kwale palo.

Dikereiti 3 + diroto (dimanki) 4 + diapole 5 + = diapole 345

Dikereiti 4 + diroto (dimanki) 5 + diapole 7 + = diapole \_\_\_\_\_

Dikereiti 5 + diroto (dimanki) 2 + diapole 3 + = diapole \_\_\_\_\_

Dikereiti 4 + diroto (dimanki) 7 + diapole 2 + = diapole \_\_\_\_\_



Teacher:	<input type="text"/>
Sign:	<input type="text"/>
Date:	<input type="text"/>

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

50

Letlhah:

## Kgweditharo 2

### Go atisa le go arola (10)



Go bala diapole

Tlatsa theibole

Ke diroto di le kae tse di tshotseng diapole?




Diapole		10	20	30	40	50
Diroto		1	2			

Palelo ya ÷					$50 \div 10 = 5$
Palelo ya ×					$5 \times 10 = 50$



Aroganya diapole magareng ga bana. Thala setshwantsho.

Kwala palelo ya go arola le ya go atisa go netefatsa karabo ya gago.




Netefatsa dikarabo  
tsa gago.


$$\boxed{\phantom{0}} \div \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$

$$\boxed{\phantom{0}} \times \boxed{\phantom{0}} = \boxed{\phantom{0}}$$





b.



Kwala palelo ÷

Kwala palelo go  
netefatsa dikarabo  
tsa gago. X



Dirisa dipalo go itirela dipolelopalo tsa gago.



Sekao:

$$\div \quad 40 \div 10 = 4$$

$$\times \quad 4 \times 10 = 40$$



$\div$		$\times$	
--------	--	----------	--



$\div$		$\times$	
--------	--	----------	--



$\div$		$\times$	
--------	--	----------	--



Kwala palo e nnyanenyana ga 10 e bile e le kgolwane ga 10 go na le palo e e filweng.

_____, 460, _____	_____, 390, _____	_____, 500, _____
-------------------	-------------------	-------------------



Teacher:

Sign:

Date:

51



Letihā:



## Bala ka bo2

Go balela kwa pele le kwa morago

- 232; 234; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 242; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 248
- 500; \_\_\_\_\_; 496; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 490; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_
- 460; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 400; \_\_\_\_\_; 360; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_
- 341; \_\_\_\_\_; 361; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 391; \_\_\_\_\_; 411; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_



Para ya ditlelafo



- Ke **dipara tsa ditlelafo** di le kae mo moleng o le mongwe? \_\_\_\_\_
- Ke **ditlelafo** di le kae mo moleng o le mongwe? \_\_\_\_\_
- Ke mela e mekae? \_\_\_\_\_
- Ke ditlelafo di le kae fa di feletse? \_\_\_\_\_
- Bontsha gore o e dirajang.
- Kwala karabo ya gago e le polelopalo.  
\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_



Ke ditlelafo di le kae?

Kwala go ya ka ditheibole.

a.

Para tsa ditlelafo									
Palo ya dihanesekune	2								

b.

Tlelafo e le nngwe	20	21	70	73
Dipara tse di ka diriwang				
Ditlelafo tse di setseng				



Bala ka bo2

a. Ke palo efe e e tlang fa gare?

264, ___, 268	391, ___, 395	414, ___, 410
---------------	---------------	---------------

b. Kwala dipalo tse pedi tse di latelang.

373, 375, <u>377</u> , <u>379</u>	480, 482, ___, ___	262, 264, ___, ___
-----------------------------------	--------------------	--------------------

c. Kwala dipalo tse pedi tse di latelang.

346, 348, ___, ___	415, 417, ___, ___	297, 299, ___, ___
--------------------	--------------------	--------------------



Teacher:

Sign:

Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

## Dira tselana ka dithaele





Go rulaganya tshingwana



Mme Mabena o na le dithaele tse dintle.



O di dirisa go dira tselana mo kgaolong ya tshingwana.

Go na le dikwere tsa dithaele di le 6 tse di lekanang ka bogolo.


Ke kgona go dira mola o le 1 ka dithaele di le 6.	Ke kgona go dira mela e le 2 ka dithaele di le 3.	Ke kgona go dira mela e le 3 ka dithaele di le 2 mola mongwe le mongwe.
 $6 \times 1 = 6$	 $3 \times 2 = 6$	 $2 \times 3 = 6$

## Jaanong ke sebaka ga gago!

Thala diboloko go bontsha gore o ka rulaganya dikwere tsa dithaele di le 8 le 9.

dikwere di le 8	dikwere di le 9
	

Kwala dipolelopalo tsa setshwantsho sengwe le sengwe.



## Rulaganya dithaele di le 12

Thabo o na le dikwere tsa dithaele di le 12 go dira tselana kwa ntle mo segotlong moo a bayang baesekele ya gagwe teng. Mo thuse go dira seno. Kwala polelopalo ya tsela nngwe le nngwe.

Sekao:	$1 \times 12 = 12$
	$12 \times 1 = 12$



## Rulaganya dithaele di le 24

- Dirisa keriti e e Segeletsweng 2.
- Fifatsa diboloko di le 24 ka mekgwa e e farologaneng.
- Kwala dipolelopalo go nyalanya setshwantsho sengwe le sengwe.

--



## Ke kgona go atisa!

$12 = 2 \times$ <input type="text"/>	$3 \times$ <input type="text"/> $= 12$	$9 =$ <input type="text"/> $\times 3$
$6 = 3 \times$ <input type="text"/>	<input type="text"/> $\times 3 = 12$	$24 = 3 \times$ <input type="text"/>



53



Kgweditharo 2

## Ka bo5 go fitlha 500




Itse bo-5 ba gago

Tlatsa dikarabo tsa gago.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
× 5	5									



Bala dikerese



- Go na le **dikerese** di le kae mo **lebokosong** lengwe le lengwe? \_\_\_\_\_
- Go na le **mabokoso** a le makae mo moleng mongwe le mongwe? \_\_\_\_\_
- Go na le **dikerese** di le kae mo moleng mongwe le mongwe? \_\_\_\_\_
- Go na le **O** di le kae gotlhele? \_\_\_\_\_



Bontsha karabo

Tshwaya (✓) dipolelopalo tse di bontshang palogotlhe ya dikerese.

a.  $5 \times 3 \times 3 = \square$  b.  $15 \times 3 = \square$  c.  $3 \times 5 \times 5 = \square$  d.  $15 \times 5 = \square$



Bala go ya kwa pele le go ya kwa morago ka bo5

- 85; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 70; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 55; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_
- 240; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 255; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 280
- 405; \_\_\_\_\_; 395; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 380; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; 365; \_\_\_\_\_



Kokoanya dikhoene tsa R5



Bana ba kokoanya dikhoene tsa R5. Ba tlhoka dikhoene tsa R5 di le kae go dira?

$R5 \div R5$ = 1 khoene (ledi)	$R10 \div R5$ = 2 dikhoene	R15? _____	R20? _____	R25? _____
R30? _____	R35? _____	R40? _____	R45? _____	R50? _____

$$2 \times R5 = R$$

$$4 \times R5 = R$$

A o bona  
dipaterone?

$$3 \times R5 = R$$

$$6 \times R5 = R$$



Atisa ka bo5

Sekao:  $1 \times 5 = 5$ ;  $2 \times 5 = 10$ ;  $3 \times 5 = 15$ ;  $4 \times 5 = 20$ ;  $5 \times 5 = 25$ ;  $6 \times 5 = 30$ ;  $7 \times 5 = 35$ ;  $8 \times 5 = 40$ ;  $9 \times 5 = 45$ ;  $10 \times 5 = 50$

Nagana ka botlhale! Agela mo mabakeng a o a itseng!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	10								
10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15									

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



54

## Go dira ka nako



				Reka dirisa mola wa nako go e dira. Baya monwana mo go 2:30.
Halof go feta 5	Kotara go yo go lesomeningwe	Kotara go feta 12	12:45	6:15      4:30

Gothala dinako



Kgwenditharo 2

Netefatsa. Bapisa. Siomisa.

## Mathata a nako

Rarabolola mathata a mangwe le a mangwe. Dirisa mela ya nako go go thusa.



a. Queenie o etela Raagwe ka 15:45.

O tloga ka 17:15.

O eta lobaka lo lo kae?



## Mathata a nako

Mine wa ga Nomsa o tloga mo gae ka 2:30.  
O boela morago ka 5:15.  
O tsamalle lobaka lo lo kae?



Reka dirisa mola wa nako go e dira.  
Baya monwana mo go 2:30.  
jaanong nako ke.


Monago tswanetswe  
ke go titiba diura dile  $\frac{1}{4}$   
gope go tsena go  
5:15 p.m.

Go titibela pele ka ura  
e ngwe gape e e  
feletseng e tua go tuisa  
go 5:00 p.m.

Monago fa o titibela kwa  
pele gape ka ura e le  
mngwe e e feletseng e  
tua mina 4:00 p.m.

Fa o titibela kwa pele ka  
diura dile  $\frac{1}{2}$  e tua mina  
3:00 p.m.

Ura e  $\frac{1}{2}$  titibanya le diura tses pedi tses di titetseng di diura diura  
dile  $\frac{1}{2}$ . Gape fa o titibanya le ura e  $\frac{1}{4}$  e diura diura tses  
 $2\frac{3}{4}$  fa di feletseng.



55

## Bala ka bo3 le bo4

Dipitsa tsa maoto a 3

Thakanya mme o  
kwale dikarabo

Kgwelethlaro 2

Maotwana a tafole



a. Ke dipitsa di le kae mo moleng? \_\_\_\_\_

b. Ke maotwana a le makae mo moleng? \_\_\_\_\_

c. Ke mela e le mekae ya ditafole? \_\_\_\_\_

d. Ke maotwana a le makae gotjhele? Bontsha gore o e berekajang.

Tshwaya (✓) Ke dipolopolo dife tse di fa tlase tse di bontshang palogotjhe?  
 $2 \times 7 = \square$        $3 \times 7 \times 3 = \square$        $3 \times 4 \times 2 = \square$        $21 \times 3 = \square$ 


Ke maotwana a le makae?

Akanya ka bondako.  
Akanya sentle

Pitsa 1	3	Maotwana	Dipitsa 10	Maotwana	Dipitsa 5	Maotwana	2
Pitsa a le 2		Maotwana	Dipitsa 15	Maotwana	Dipitsa 12	Maotwana	3
Pitsa a le 5		Maotwana	Dipitsa 13	Maotwana	Dipitsa 16	Maotwana	6

× 3	6						
× 4	8						

Feleletsa keritu ka go tlatsa dikarabo.






## Bala ka bao50

Ngwana a le mongwe, kobo e le nngwel!  
Ke bana ba le bakae? Fopholetsa, monago o bale.

### Kobo ya tsholofelo

Thutafatsa bana ba rona  
NPO 123-098



	$y\alpha R50 = R250$	10		$y\alpha R50 = R500$
	$y\alpha R50 = R$ _____	15		$y\alpha R50 = R$ _____
	$y\alpha R50 = R$ _____	6		$y\alpha R50 = R$ _____
	$y\alpha R50 = R$ _____	12		$y\alpha R50 = R$ _____
	$y\alpha R50 = R$ _____	q		$y\alpha R50 = R$ _____


Bana botile ba ba mo setshwantshong ba bana kobo.  
Go na le bana ba le ba kae? \_\_\_\_\_

Fopholetsa	Bala	Bapanya

Go na le basimane ba le bakae ☺? \_\_\_\_\_ Go na le basesana ba le bakae ☺? \_\_\_\_\_

E tlaat tsaya lobata lo lo kae? Dirisa khalentara.

Tlase ya Mophato wa 3 e kokoanya tshelete go reka dikobo di le 4.  
Ba kokanya R5 ka letsutsi mo sebakeng sa malatsi a le 5 ka beke.  
Ba tlloka dibeké di le kae go kgobokanya madi a dikobo?



Teacher:  
Sgn:


Date:

## Dipalophatlo: dihalofo le dikotara

Kgaoqanya dikgwelé ka go lekana magareng ga mabokoso.



Kgwenditharo 2




Khalaro  $\frac{1}{2}$  ya sebopego.

Khalaro  $\frac{1}{4}$  ya sebopego.


Khalaro  $\frac{1}{4}$  ya sebopego.

Khalaro  $\frac{3}{4}$  ya sebopego

- Go na le dibolo di le kae mo lebokosong lengwe le lengwe?
  - Go na le dibolo di le kae mo lebokosong le phepole?
  - Lebokoso le le phepole ke palophatlo efe?
- Lebelela ditshwantsho mme o arabe dipotsa.






Lebelela ditshwantsho mme o arabe dipotsa.




O bala didiko di le kae?

$\frac{1}{2}$  ya didiko ke eng?  
 $\frac{2}{4}$  ya didiko ke eng?  
 $\frac{3}{4}$  ya didiko ke eng?  
 $\frac{4}{4}$  ya didiko ke eng?




- a. Ke diripa kana dihalofo ( $\frac{1}{2}$ ) di le kae tse di tlaa dirang palogatlo?
- Ke dikotara ( $\frac{1}{4}$ ) di le kae tse di tlaa dirang palogatlo?
- Ke dikotara ( $\frac{1}{2}$ ) di le kae tse di tlaa dirang halofo e le nngwe?
- b. Lebelela ditshwantsho mme o kwale palophatlo ya karolo e fia dit'sweng.
- c. Ke palophatlo efe e kgolwane go na le  $\frac{1}{2}$  kgotsa  $\frac{1}{4}$ ?





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Dipalophatlo: dihalofo,  
nngwetharong le nngwetharong  
Kgaoganya dikhene (disilintare) ka go lekana magareng ga mabokoso.



- $\frac{1}{3}$  ya didiklo ke eng?  
 $\frac{2}{3}$  ya didiklo ke eng?  
 $\frac{3}{3}$  ya didiklo ke eng?  
 $\frac{4}{6}$  ya didiklo ke eng?  
 $\frac{5}{6}$  ya didiklo ke eng?

Lebelela ditshwantsho mine o arabe dipotsa.




O bolo didiklo di le  
kae?

- $\frac{1}{6}$  ya didiklo ke eng?  
 $\frac{2}{6}$  ya didiklo ke eng?  
 $\frac{3}{6}$  ya didiklo ke eng?  
 $\frac{4}{6}$  ya didiklo ke eng?  
 $\frac{5}{6}$  ya didiklo ke eng?




- Bontsha halofo e le nngwe mo ruleng. E lekana le \_\_\_\_ cm
- Bontsha nngwetharong e le nngwe mo ruleng. E lekana le \_\_\_\_ cm
- Bontsha nngwetharong e le nngwe mo ruleng. E lekana le \_\_\_\_ cm

Lebelela diterepe tsa palophatlo. Feleletsu dipolelo.



- Gona le dihalofo di le \_\_\_\_ mo palotlalo.
- Gona le nngwetharong dile \_\_\_\_ mo palotlalo.
- Gona le nngwetharong dile \_\_\_\_ mo palotlalo.
- Gona le nngwetharong dile \_\_\_\_ mo halogong.
- Gona le nngwetharong dile \_\_\_\_ mo nngwetharong.

Kwala palophatlo yakarolo e fiftaditsweng.




Sekeletsaa palophatlo e kgolwane.

- a.  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{3}$   
b.  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{6}$   
c.  $\frac{1}{2}$   $\frac{2}{6}$

5q

## Diplophatlo: nngwetlhanoong

Kgaoganya dikhene go ya ka mabokoso.



- Mo go  $\frac{1}{5}$  ya mabokoso go na le dikhene di le
- Mo go  $\frac{2}{5}$  ya mabokoso go na le dikhene di le
- Mo go  $\frac{3}{5}$  ya mabokoso go na le dikhene di le
- Mo go  $\frac{4}{5}$  ya mabokoso go na le dikhene di le
- Mo go  $\frac{5}{5}$  ya mabokoso go na le dikhene di le


Kgwenditharo 2

Leha:

Khalara  $\frac{1}{5}$  ya didinisia tsa go lekanyetsa.



Lebelela deterepe tsa palophatlo mme o arabe dipotsa.



Lebelela deterepe tsa palophatlo mme o arabe dipotsa.

Palotlalo e le |

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{3}$

$\frac{1}{4}$

$\frac{1}{5}$

$\frac{1}{6}$

$\frac{1}{3}$

Lebelela setshwantsho mme orabe dipotsa.

Go na le ditshokolete di le kae mo lebokosong?

- $\frac{1}{5}$  ya ditshokolete e lekanal e
- $\frac{2}{5}$  ya ditshokolete e lekanal e
- $\frac{3}{5}$  ya ditshokolete e lekanal e
- $\frac{4}{5}$  ya ditshokolete e lekanal e
- $\frac{5}{5}$  ya ditshokolete e lekanal e

- Letsetsi lengwe ke jelo  $\frac{1}{5}$  ya ditshokolete gape. Go setse ditshokolete di le kae?
- Letsetsi lengwe ke jelo  $\frac{1}{5}$  ya ditshokolete gape. Go setse ditshokolete di le kae?



Lebelela setshwantsho mme orabe dipotsa.

Go na le ditshokolete di le kae mo lebokosong?

- $\frac{1}{5}$  ya ditshokolete e lekanal e
- $\frac{2}{5}$  ya ditshokolete e lekanal e
- $\frac{3}{5}$  ya ditshokolete e lekanal e
- $\frac{4}{5}$  ya ditshokolete e lekanal e
- $\frac{5}{5}$  ya ditshokolete e lekanal e

- Letsetsi lengwe ke jelo  $\frac{1}{5}$  ya ditshokolete gape. Go setse ditshokolete di le kae?
- Letsetsi lengwe ke jelo  $\frac{1}{5}$  ya ditshokolete gape. Go setse ditshokolete di le kae?




11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

60

Kgwenditharo 2

## Dilwana tsa matlhakoremarraro (3D)



Bala mabokoso (diporisimo).


Bala dibolo (dikoko).

Bala disilintara.




Tsotlhé tsee ke mabokoso

Diris a dipaqetlana tse di segeletseng tsa 3 le 4 go di dira.



Boolo bongwe le bongwe jo bo sephaphathi bo bidwa sefatlhego. Kgomaretsa semai li se senqwe mo sefatlhengong sengwe le sengwe sa mabokoso.

O kgomareditse difatlhego di le kae mo:



Ihube      porisimo      porisimo

A difatlhego tsa porisimo di sephaphathi kgotsa di tshekelaetsa?

Jaanong dira silintara go tswa mo dipapetlaneng tse di segeletseng tsa 4.

A difatlhego tsa silintara di sephaphathi kgotsa di tshekelaetsa?

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

134

135

Diris a dilwana tsa gogo go aqa tse di latelang  
Tihalosa maemo a silintara o dirisa mafoko


Kwa godimo

Fapele

Fathoko



Dirisa mafoko a a fatlase go feleletsa dipolelo.



Mosetsana o lebelela \_\_\_\_\_ ga kago.

Monna o lebelela \_\_\_\_\_ ga kago.

Nonyane e lebelela \_\_\_\_\_ ga kago.

kwa pele

letlhakore



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

135

Letlo:

bl

## Go ntsifatsa gabedi le go hafola

Ao a gakologelwa? 2 ke hafola ya 4

4 ke 2 gabedi


20 ke hafola ya 40

40 ke 20 gabedi

200 ke hafola ya 400

400 ke 200 gabedi

Gakologelwa Re kgona go bontsha se ka sethalo kana setswantsho ...






Go batla dihalofo kana diripä



Ntsifatsa gabedi o dirisa molapdo. O diretswe sekao sa ntjha.

Sekac:



- Felletsatse di latelang**
- a. Hafola 220 110
  - b. Hafola 180
  - c. Hafola 260
  - d. Hafola 60
  - e. Hafola 320




Kgweeditharo 2

b2

## Gabedi le halofo gape

Batla sebedi kgotsa dihalofo

- a.   73
- b.   148
- c.   96
- d.   134
- e.   166
- f.   8q

### Go bolokela baesekelé

Peter o bolokela R25 ka beke go rekabaesekelé. Ke dibeké di le koe tse a ts'hwanetseng go boloká?

Karabo:  dibeké

### Sesolo

Dilwana tsotlhe di dimo sesolong ka halofo ya tlhwatlhwa.  
Kwala tlhwatlhwa ya sesolo go bapa le selwana se sengwe le se sengwe.



- a. Dikobo R190  
Tlhwatlhwya ya sesolo \_\_\_\_\_
- b. Dilladane R154  
Tlhwatlhwya ya sesolo \_\_\_\_\_
- c. Mesamo R54  
Tlhwatlhwya ya sesolo \_\_\_\_\_
- d. Dituljo R220  
Tlhwatlhwya ya sesolo \_\_\_\_\_

## Ke diranta dile kae?

Musa o batla go reka hempe. O na fela le halofo ya tlhwatlhwa.



Ri35

O santse a tlhoka bokae? R \_\_\_\_\_

Ditlhako tsa ga Peter di ja gabedi go fetajaka tse.  
Ditlhako tsa ga Peter di ja bokae? R \_\_\_\_\_



R78.50

Mosese wa ga Phindi ke tlhwatlhwa qabedi ya a.



R97

Mosese wa ga Phindi o ja bokae? R \_\_\_\_\_

Ke eng se se tsemang? Ke eng se se tswang?  
Latela sekao. Tlatso dinomore tse di tlqetsweng.





## Sesolo R450

Halofo ya thothlhwa: R900



Sesolo sa halofo ya tlhwatlhwa: e ne e le  
tlhwatlhwa: e ne e le






## Baya ka ditlhophha o bo o kopanya


Baya bana ka ditlhophha

Mme Nddab o batla go koaoganya tlelase ka ditlhophha tse di lekanang tebang le metshameko ya kwantle. Lwanthla o ba boyo go ya ka ditlhophha tsu 4.



Kgweeditharo 2

Ke diaparo di le kae?



Phindio na le dihempe dile 5 tsu mebalale marokgwe a makhutshe a le 5 a mebalale. Ke diaparo dile kae tse di farologaneng tsu a ka di dirang a dirisa tlhakantsuke ya mebalale e farologaneng?

Selao: Hempe e botala jwa legodimo/borokgwe bo bokhutshejo bo botala jwa legodimo.

Hempe e botala jwa legodimo/borokgwe ba mmala wa namune

Kwala tlhaka ya nthaya mmada o mongwe le omongwe. Bontsha kgognago yu diaparo tsu dingwe tsotlhe.

- Ke bana ba le bakae mo setlhopheng?
- O dira ditlhophha dile kae?
- Bontsha mekgwa yotlhe e ba ka kgaooganngwang ka ditlhophha tse di lekaneng ka yona.

Netefatsa. Bopisa.  
Siamisa.

Bo nelapele: Go tlao nnajang fa Phindi a na le mebalale bo ee farologaneng ya dihempe le mandrogwe a makhutshe.

Ke diaparo di le kae tse a ka di dirang?

Teacher:  
Sign:  
Date:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

64

## Boithabiso jwa Matesisi

### Lebelela molawana

Dirisia molawana go batla dipalo tse di tlhakanaeng.

Lelelo:

14

8 6

5 3 3

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

2 4 4 2

17

8 9

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

2 4

20

5 4

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

### Kgwendithago 2

### Akanyafela

Dirisia dipalo 1, 2, 3, 4 le 5.

Dipalo tse 3 mo moleng o mongwe le o mongwe di tlhakane go fa 10.

Molawana: Dirisa palo nngwe le nngwe gangwe fela.




**Kgwetlho**

**Akanyafela**

Dirisia dipalo 1, 2, 3, 4 le 5.

Dipalo tse 3 mo moleng o mongwe le o mongwe di tlhakane go fa 10.

Molawana: Dirisa palo nngwe le nngwe gangwe fela.



I	I	O	I	O	O
2	2	O	2	O	O
3	3	O	3	O	O
4	4	O	4	O	O
5	5	O	5	O	O
6	6	O	6	O	O
7	7	O	7	O	O
8	8	O	8	O	O
q	q	O	q	O	O

I O O

I O I

2 O O 2 O 2

3 O O 3 O 3

4 O O 4 O 4

5 O O 5 O 5


6 O O 6 O 6

7 O O 7 O 7

8 O O 8 O 8


q O O q O q

Tse-di-segeletsweng 2





Cut-out 3





Cut-out 4

